

1317.

Na osnovu člana 55a stav 1 Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Službeni list CG”, br. 12/18, 64/20 i 59/21), na predlog Savjeta za sagledavanje epidemiološke situacije usljed pojave epidemije zarazne bolesti COVID-19 i njenog uticaja na ekonomsko stanje u Crnoj Gori, Vlada Crne Gore je 8. oktobra 2021. godine, bez održavanja sjednice, na osnovu pribavljene saglasnosti većine članova Vlade, donijela

**ODLUKU
O IZMJENAMA ODLUKE O PREDUZIMANJU PRIVREMENIH MJERA USLJED
POJAVE EPIDEMIJE ZARAZNE BOLESTI COVID-19 OD VEĆEG
EPIDEMIOLOŠKOG ZNAČAJA**

Član 1

U Odluci o preduzimanju privremenih mjera usljed pojave epidemije zarazne bolesti COVID-19 od većeg epidemiološkog značaja („Službeni list CG”, br. 96/21, 97/21 i 102/21) u članu 2 stav 1 tačka 3 i u stavu 3 riječi: „14 dana” zamjenjuju se riječima: „10 dana”.

Član 2

U članu 4 stav 1 tačka 2 briše se.

Član 3

Član 5 briše se.

Član 4

U članu 6 riječi: „do 8. oktobra 2021. godine“ zamjenjuju se riječima: „do 22. oktobra 2021. godine”.

Član 5

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore”.

Broj: 04-4858

Podgorica, 8. oktobra 2021. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.

1318.

Na osnovu člana 55 stav 1 tač. 2 do 4 i tačka 9 i člana 55a stav 2 Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Službeni list CG”, br. 12/18, 64/20 i 59/21), na predlog Instituta za javno zdravlje Crne Gore, Ministarstvo zdravlja donijelo je

NAREDBU
O IZMJENI NAREDBE ZA PREDUZIMANJE PRIVREMENIH MJERA ZA
SPRJEČAVANJE UNOŠENJA U ZEMLJU, SUZBIJANJE I SPRJEČAVANJE
PRENOŠENJA NOVOG KORONAVIRUSA

Član 1

U Naredbi za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa („Službeni list CG”, br. 80/21, 84/21, 90/21, 91/21, 96/21 i 102/21) u članu 2 riječi: „do 8. oktobra 2021. godine” zamjenjuju se riječima: „do 22. oktobra 2021. godine”.

Član 2

Ova naredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore”.

Broj: 8-501/20-129/3089

Podgorica, 8. oktobra 2021. godine

Ministarka,
dr Jelena Borovinić Bojović, s.r.

1319.

Na osnovu člana 13 stav 2 Zakona o inovacionoj djelatnosti („Službeni list CG”, broj 82/20), Ministarstvo ekonomskog razvoja donijelo je

**PRAVILNIK
O KRITERIJUMIMA ZA IMENOVANJE NEZAVISNIH EKSPERATA I POSTUPKU
OCJENE INOVACIONIH PROGRAMA I PROJEKATA**

Predmet

Član 1

Ovim pravilnikom propisuju se kriterijumi za imenovanje nezavisnih eksperata i postupak ocjene inovativnih programa i projekata koji se finansiraju iz sredstava organa državne uprave nadležnog za poslove inovacija (u daljem tekstu: Ministarstvo).

Upotreba rodno osjetljivog jezika

Član 2

Izrazi koji se u ovom pravilniku koriste za fizička lica u muškom rodu podrazumijevaju iste izraze u ženskom rodu.

Značenje izraza

Član 3

Izrazi upotrijebljeni u ovom pravilniku imaju sljedeće značenje:

1) **inovacija** je novi ili poboljšani proizvod ili proces ili kombinacija proizvoda i procesa, koji se značajno razlikuje od postojećih ili prethodnih proizvoda ili procesa i koji je stavljen na raspolaganje potencijalnim korisnicima (proizvod) ili stavljen u upotrebu (proces);

2) **inovativni projekat** je skup aktivnosti, koji kreiraju pravna i/ili fizička lica, sa jasno definisanim ciljem, modelom upravljanja projektom, potrebnim resursima, vremenskim okvirom i očekivanim rezultatima, a čijim sprovođenjem se realizuju programi inovacione djelatnosti i podstiče razvoj novih ili poboljšanih proizvoda, usluga ili procesa i njihovo uvođenje na tržište, odnosno u upotrebu;

3) **inovativni program** predstavlja skup inovativnih projekata i aktivnosti, koji kreiraju subjekti inovacione djelatnosti, sa jasno definisanim ciljem, prioritetima, organizacijom rada, potrebnim resursima, vremenskim okvirom i očekivanim rezultatima, a čijim se sprovođenjem realizuje razvojna strategija jednog subjekta inovacione djelatnosti i ostvaruje njegovo strateško usmjeravanje ka inovacijama kao faktoru jačanja konkurentnosti;

4) **istraživanje i razvoj (I&R)** predstavlja kreativnu i sistematičnu aktivnost koja se preduzima u cilju povećanja korpusa znanja i osmišljavanja novih primjena postojećeg znanja, i mora biti: nova, kreativna, neizvjesnog rezultata, sistematična i prenosiva i / ili ponovljiva. I&R obuhvata tri vrste istraživanja: osnovno istraživanje, primijenjeno istraživanje i eksperimentalni razvoj;

5) **program inovacione djelatnosti** je dio inovacione politike kojim se definišu mjere za unapređenje komercijalizacije inovacija, kreiranje posebnih uslova za razvoj naprednih tehnologija, razvoj inovacione infrastrukture, izgradnju kapaciteta za inovacionu djelatnost, međunarodnu saradnju u inovacijama i druge aktivnosti koje se sprovode u saradnji subjekata nacionalnog inovacionog sistema.

Kriterijumi za imenovanje nezavisnih eksperata

Član 4

Kriterijumi za imenovanje nezavisnih eksperata su:

1) nivo kvalifikacije obrazovanja u određenim naučnoistraživačkim oblastima i drugim oblastima koje su predmet inovacije, koji se vrjednuje na sljedeći način:

- VII1 nivo kvalifikacije obrazovanja - jedan bod,
- VII2 nivo kvalifikacije obrazovanja - tri boda,
- VIII nivo kvalifikacije obrazovanja - pet bodova;

2) profesionalno iskustvo u oblasti primijenjenih i/ili razvojnih istraživanja i/ili u oblasti inovacija, koje se vrjednuje na sljedeći način:

- do tri godine - tri boda,
- od tri do pet godina - četiri boda,
- preko pet godina - pet bodova;

3) iskustvo u ocjenjivanju primijenjenih i/ili razvojnih naučnoistraživačkih i/ili inovativnih programa, odnosno projekata ili iskustvo u upravljanju projektom, implementaciji i kontroli primijenjenih i/ili razvojnih istraživanja i/ili inovativnih programa i projekata, koje se vrjednuje na sljedeći način:

- do tri godine - tri boda,
- od tri do pet godina - četiri boda,
- preko pet godina - pet bodova.

Za nezavisnog eksperta se imenuje lice koje, po osnovu kriterijuma iz stava 1 ovog člana, ostvari minimum ili više bodova.

Određivanje nezavisnih eksperata prema vrijednosti inovativnog programa odnosno projekta

Član 5

Ocjenjivanje inovativnih programa i projekata koji se finansiraju iz sredstava Ministarstva vrše nezavisni eksperti koje je imenovalo Ministarstvo i koji su upisani u Listu nezavisnih eksperata, kao članovi ekspertske komisije ili individualno.

Ekspertska komisija ocjenjuje inovativne programe, odnosno projekte pojedinačne vrijednosti do 20.000 eura.

Nezavisni ekspert individualno ocjenjuje inovativne programe, odnosno projekte pojedinačne vrijednosti preko 20.000 eura.

Nezavisni eksperti se određuju metodom slučajnog odabira sa liste iz stava 1 ovog člana, po oblastima ocjenjivanja.

Ocjenjivanje inovativnih programa i projekata

Član 6

Ocjenjivanje inovativnih programa, odnosno projekata vrši se prema kriterijumima utvrđenim javnim konkursom, brojem bodova od 0 do 100.

Pozitivno ocijenjen je inovativni program, odnosno projekat koji dobije najmanje 70 bodova.

Ako je inovativni program, odnosno projekat po bilo kojem od utvrđenih kriterijuma ocijenjen brojem bodova 0, postupak daljeg ocjenjivanja se prekida.

Tokom ocjenjivanja inovativnog programa, odnosno projekta Ministarstvo, na prijedlog ekspertske komisije ili nezavisnog eksperta, može tražiti dodatna objašnjenja od podnosioca prijave.

Način rada ekspertske komisije

Član 7

Svaki član ekspertske komisije priprema izvještaj o ocjenjivanju svakog pojedinačnog inovativnog programa, odnosno projekta, a nakon usaglašavanja sa ostalim članovima komisije, priprema se zajednički izvještaj o ocjenjivanju svakog pojedinačnog inovativnog programa, odnosno projekta.

Izvještaje iz stava 1 ovog člana ekspertska komisija dostavlja Ministarstvu.

Individualno ocjenjivanje

Član 8

Za individualno ocjenjivanje inovativnih programa, odnosno projekata mogu biti određena do tri nezavisna eksperta, u zavisnosti od složenosti i broja prijava.

Nezavisni ekspert, određen u skladu sa stavom 1 ovog člana, sačinjava izvještaj o ocjenjivanju inovativnog programa, odnosno projekta i dostavlja ga Ministarstvu.

U slučaju kada su za ocjenjivanje inovativnog programa, odnosno projekta određena dva nezavisna eksperta čije se ocjene razlikuju, Ministarstvo će taj inovativni program, odnosno projekat dostaviti trećem nezavisnom ekspertu radi individualnog ocjenjivanja.

Ako su javnim konkursom predviđene dvije faze ocjenjivanja, u prvoj fazi nezavisni eksperti sačinjavaju izvještaj o ocjenjivanju inovativnog programa, odnosno projekta i dostavljaju ga Ministarstvu, a u drugoj fazi nezavisni eksperti koji su individualno ocijenili inovativne programe i projekte usaglašavaju ocjene po svakom kriterijumu posebno i sačinjavaju zajednički izvještaj.

Izjava o nepostojanju sukoba interesa

Član 9

Nezavisni ekspert ne može ocjenjivati inovativni program, odnosno projekat ako je zaposlen ili angažovan, odnosno ako je bio zaposlen ili angažovan u posljednjih pet godina kod pravnog ili fizičkog lica koje učestvuje u inovativnom programu, odnosno projektu.

Prije postupka ocjenjivanja, nezavisni ekspert treba da dostavi Ministarstvu potpisanu izjavu da nije zaposlen niti angažovan, odnosno da nije bio zaposlen ili angažovan u posljednjih pet godina kod pravnog ili fizičkog lica iz stava 1 ovog člana.

Nezavisnost i nepristrasnost u radu

Član 10

Radi obezbjeđivanja nezavisnosti i nepristrasnosti u radu, Ministarstvo obezbjeđuje da identitet nezavisnog eksperta bude nepoznat od njegovog određivanja pa do završetka ocjenjivanja inovativnog programa, odnosno projekta.

Stupanje na snagu

Član 11

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore”.

Broj: 002-402/21-5347/7

Podgorica, 6. oktobra 2021. godine

Ministar,
mr **Jakov Milatović**, s.r

1320.

Na osnovu člana 11 stav 4 Zakona o kontroli državne pomoći ("Službeni list CG", broj 12/18), Ministarstvo finansija i socijalnog staranja donijelo je

P R A V I L N I K O IZMJENI PRAVILNIKA O NAČINU PODNOŠENJA PRIJAVE I OBRASCU PRIJAVE ZA DRŽAVNU POMOĆ

Član 1

U Pravilniku o načinu podnošenja prijave i obrascu prijave za državnu pomoć ("Službeni list CG", br. 42/20 i 130/20) u obrascu 1 Prijava za privremeni okvir za mjere državne pomoći u svrhu podrške privredi u aktuelnoj pandemiji oboljenja Covid-19 mijenja se i glasi:

PRIJAVA ZA PRIVREMENI OKVIR ZA MJERE DRŽAVNE POMOĆI U SVRHU PODRŠKE PRIVREDI U AKTUELNOJ PANDEMII OBOLJENJA COVID-19²

Dana 19. marta 2020. godine, Komisija je usvojila Privremeni okvir za mjere državne pomoći u svrhu podrške privredi u aktuelnoj pandemiji oboljenja COVID-19 (Privremeni okvir TF COVID-19).³ Dana 3. aprila 2020. godine, 8. maja 2020. godine, 29. juna 2020. godine, 13. oktobra 2020. godine i 28. januara 2021. godine,⁴ Komisija je usvojila izmjene i dopune Privremenog okvira, izmijenivši odjeljak 3.1., 3.2., 3.3. i 3.5. i uključivši dodatne mjere pomoći koje smatra kompatibilnim sa čl. 107 stav 3 Ugovora o funkcionisanju Evropske Unije (TFEU).

Komisija poziva države članice da u svom obavještenju obezbijede:

- 1) opšte informacije iz Odjeljka I i
- 2) dodatne informacije po dolje navedenim tačkama iz Odjeljka II:
 - **tačka 1:** za pomoć shodno odjeljku 3.1. izmijenjenog Privremenog okvira TF COVID-19 – Pomoć u vidu direktnih bespovratnih sredstava, poreskih olakšica i povoljnijih uslova plaćanja ili u drugim oblicima, kao što su povratni avansi, jemstva, zajmovi i vlasnički kapital;
 - **tačka 2:** za pomoć shodno odjeljku 3.2. izmijenjenog Privremenog okvira TF COVID-19 – Pomoć u vidu jemstva za zajmove;
 - **tačka 3:** za pomoć shodno odjeljku 3.3. izmijenjenog Privremenog okvira TF COVID-19 – Pomoć u vidu subvencionisanih kamatnih stopa za zajmove;
 - **tačka 4:** za pomoć shodno odjeljku 3.6. izmijenjenog Privremenog okvira TF COVID-19 – Pomoć za istraživanje i razvoj u području bolesti COVID-19;
 - **tačka 5:** za pomoć shodno odjeljku 3.7. izmijenjenog Privremenog okvira TF COVID-19 – Pomoć za ulaganje u izgradnju ili nadogradnju infrastruktura za ispitivanje i za unaprijeđenje procesa sa laboratorijskog na proizvodni nivo;
 - **tačka 6:** za pomoć shodno odjeljku 3.8. izmijenjenog Privremenog okvira TF COVID-19 – Pomoć za ulaganje u proizvodnju proizvoda bitnih za suzbijanje širenja bolesti COVID-19;
 - **tačka 7:** za pomoć shodno odjeljku 3.9. izmijenjenog Privremenog okvira TF COVID-19 – Pomoć u obliku odlaganja plaćanja poreza i/ili doprinosa za socijalno osiguranje;
 - **tačka 8:** za pomoć shodno odjeljku 3.10. izmijenjenog Privremenog okvira TF COVID-19 – Pomoć u obliku subvencija za plate zaposlenih radi izbjegavanja otpuštanja tokom pandemije bolesti COVID-19;
 - **tačka 9:** za pomoć shodno odjeljku 3.12. izmijenjenog Privremenog okvira TF COVID-19 – Pomoć u obliku podrške nepokrivenim fiksnim troškovima.

ODJELJAK I: OPŠTE INFORMACIJE

1. Opis ozbiljnih poremećaja privrede vaše zemlje i zvanično reagovanje vaših organa vlasti

Imajući u vidu da pandemija oboljenja COVID-19 pogađa sve države članice i da mjere i ograničenja koja uvode države članice utiču na preduzeća, Komisija smatra da je državna pomoć opravdana i da se može proglasiti kompatibilnom s unutrašnjim tržištem na

² Ova prijava se podnosi prilikom podnošenja Prijave za državnu pomoć radi podrške privredi u aktuelnoj pandemiji oboljenja Covid19.

³ Komunikacija Komisije C(2020) 1863 od 19. marta 2020. godine o Privremenom okviru za mjere državne pomoći u svrhu podrške privredi u aktuelnoj pandemiji oboljenja COVID-19 (SL C 091I od 20.3.2020, str. 1).

⁴ Komunikacija Komisije C(2020) 2215 od 3. aprila 2020. godine o izmjenama i dopunama Privremenog okvira za mjere državne pomoći u svrhu podrške privredi u aktuelnoj pandemiji oboljenja COVID-19 (SL C 112 I, 4.4.2020, str. 1-9); Komunikacija Komisije C(2020) 3156 od 8. maja 2020. godine o izmjenama i dopunama Privremenog okvira za mjere državne pomoći u svrhu podrške privredi u aktuelnoj pandemiji oboljenja COVID-19 (SL C 164, 13.5.2020, str.3-15); Komunikacija Komisije C(2020) 4509 od 29. juna 2020. godine o trećim izmjenama i dopunama Privremenog okvira za mjere državne pomoći u svrhu podrške privredi u aktuelnoj pandemiji oboljenja COVID-19 (SL C 218, 2.7.2020, str.3-8); Komunikacija Komisije C(2020) 7127 od 13. oktobra 2020. godine o četvrtim izmjenama i dopunama Privremenog okvira za mjere državne pomoći u svrhu podrške privredi u aktuelnoj pandemiji oboljenja COVID-19 i izmjenama Priloga Komunikacije Komisije državama članicama o primjeni člana 107 i 108 Ugovora o funkcionisanju Evropske unije na kratkoročno osiguranje izvoznih kredita (SL C 340 I, 13.10.2020, str.1); Komunikacija Komisije C(2021) 564 od 28. januara 2020. godine o petim izmjenama i dopunama Privremenog okvira za mjere državne pomoći u svrhu podrške privredi u aktuelnoj pandemiji oboljenja COVID-19 i izmjenama Priloga Komunikacije Komisije državama članicama o primjeni člana 107 i 108 Ugovora o funkcionisanju Evropske unije na kratkoročno osiguranje izvoznih kredita (SL C 034, 1.2.2021, str.6).

osnovu člana 107 stav 3 tačka b Ugovora o funkcionisanju Evropske Unije. Informacije koje slijede imaju za cilj razjašnjenje specifične situacije vezane za konkretnu zemlju:

- 1) Podaci o ekonomskom uticaju pandemije oboljenja COVID-19 u vašoj zemlji, naročito u sektorima obuhvaćenim šemom, informacije o nedostatku likvidnosti s kojim se suočavaju preduzeća, ako je dostupno.
- 2) Redosljed (glavnih) događaja u periodu između dešavanja i usvajanja notifikovane mjere, uključujući sve zvanične preporuke ili zabrane koje su donijeli nadležni organi.

2. Opšti opis mjere pomoći

- 1) Nacionalni pravni osnov – molimo dostavite primjerak;
- 2) Davalac i nadležni organ za upravljanje šemom (ako se radi o različitim organima);
- 3) Cilj notifikovane mjere pomoći;
- 4) Budžet;
- 5) Geografski obuhvat;
- 6) Korisnici: procijenjeni broj / predmetni sektori / veličina predmetnih kompanija, ako je to relevantno / isključenost iz obuhvata mjera;
- 7) Trajanje:
 - Datum stupanja šeme na snagu;
 - Potvrda usaglašenosti s članom 108 stav 3 Ugovora o funkcionisanju Evropske Unije⁵;
 - Vremenski period tokom kojeg korisnici mogu podnijeti zahtjev za pomoć;
 - Krajnji datum do kojeg će se individualna pomoć dodjeljivati u okviru notifikovane mjere.

3. Opšte potvrde i obaveze

- 1) Potvrdite da pomoć koja se dodjeljuje shodno odjeljcima 3.1. do 3.8. i odjeljku 3.12. izmijenjenog Privremenog okvira TF COVID-19 nije dostupna preduzećima koja su već bila u poteškoćama (u značenju Regulative o opštem grupnom izuzeću⁶) na dan 31. decembar 2019. godine;
- 2) Potvrdite da li je moguća kumulacija pomoći koja se dodjeljuje shodno izmijenjenom Privremenom okviru COVID-19 s de minimis pomoći⁷ i/ili s pomoći koja se dodjeljuje shodno Regulativi o opštem grupnom izuzeću⁸ u tom slučaju, potvrdite da će se poštovati odredbe relevantnih regulativa;
- 3) Potvrdite da li je moguća međusobna kumulacija pomoći koje se dodjeljuju shodno različitim odjeljcima izmijenjenog Privremenog okvira TF COVID-19, pod uslovom da se poštuju relevantne odredbe izmijenjenog Privremenog okvira TF COVID-19 (odnosno odredbe odjeljaka 3.2., 3.3., 3.6., 3.7., 3.8., 3.10 i 3.12. izmijenjenog Privremenog okvira TF COVID-19);
- 4) Obavežite se na poštovanje svih odredbi vezanih za praćenje i izvještavanje iz odjeljka 4 izmijenjenog Privremenog okvira TF COVID-19;
- 5) Potvrdite da obavještenje ne sadrži povjerljive informacije. U suprotnom, naznačite informacije iz obavještenja koje sadrže povjerljive informacije;
- 6) Ako šemu sufinansira Evropski fond za regionalni razvoj (ERDF), Evropski socijalni fond (ESF), Kohezioni fond (CF), Fond solidarnosti Evropske Unije (EUSF) ili Investiciona inicijativa kao odgovor na koronavirus (CRII), potvrdite da će se poštovati pravila primjenjiva u okviru ovih fondova.

ODJELJAK II: DODATNE INFORMACIJE

TAČKA 1: ZA POMOĆ SHODNO ODJELJKU 3.1. IZMIJENJENOG PRIVREMENOG OKVIRA TF COVID-19 – POMOĆ U VIDU DIREKTNIH BESPOVRATNIH SREDSTAVA, PORESKIH OLAKŠICA I POVOLJNIJIH USLOVA PLAĆANJA ILI U DRUGIM OBLICIMA, KAO ŠTO SU POVRATNI AVANSI, JEMSTVA, ZAJMOVI I VLASNIČKI KAPITAL

- 1) Potvrdite da se poštuju maksimalni ukupni iznosi pomoći po preduzeću⁹ (bruto, odnosno prije odbijanja poreza ili drugih naknada);
- 2) Opišite vid pomoći (npr. direktna bespovratna sredstva, poreske olakšice, povraćaj avansa, garancije, zajmovi, učešća);
- 3) Potvrdite da se pomoć dodjeljuje zaključno sa 31. 12. 2021. godine;
- 4) Potvrdite da ukupna nominalna vrijednost pomoći ostaje ispod maksimalnog ukupnog limita po preduzeću i kada su u pitanju vidovi pomoći koji nijesu direktna bespovratna sredstva, olakšice kod poreza i plaćanja;

⁵ Nema dodjeljivanja ili isplate pomoći prije obavještenja i odobrenja od strane Komisije.

⁶ Prema definiciji iz Priloga I Regulative o opštem grupnom izuzeću.

⁷ Regulativa Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. decembra 2013. godine o primjeni člana 107 i 108 Ugovora o funkcionisanju EU na de minimis pomoć (Sl. list L 352, 24.12.2013, str. 1) i Regulativa Komisije (EU) br. 360/2012 od 25. aprila 2012. godine o primjeni člana 107 i 108 Ugovora o funkcionisanju EU na de minimis pomoć koja se dodjeljuje preduzećima koja pružaju usluge od opšteg ekonomskog interesa (Sl. list L 114 od 26.4.2012, str. 8)

⁸ Regulativa Komisije (EU) br. 651/2014 od 17. juna 2014. godine o proglašenju određenih kategorija pomoći kompatibilnim s unutrašnjim tržištem u primjeni čl. 107 i 108 Ugovora.

⁹ Vidi stav 22 (a) izmijenjenog Privremenog okvira TF COVID-19.

- 5) Potvrdite da se, u slučaju kada korisnik dobija više direktnih bespovratnih sredstava ili pomoći u različitim formama u okviru prijavljene šeme pomoći shodno odjeljku 3.1. ili u okviru druge postojeće šeme koju je Komisija odobrila shodno odjeljku 3.1., poštuje maksimalni ukupni limit po preduzeću shodno odredbama tačke 22 (a) izmijenjenog Privremenog okvira TF COVID-19.

TAČKA 2: ZA POMOĆ SHODNO ODJELJKU 3.2. IZMIJENJENOG PRIVREMENOG OKVIRA TF COVID-19 – POMOĆ U VIDU JEMSTVA ZA ZAJMOVE

- 1) Potvrdite da se garancije izdaju u skladu sa svim uslovima propisanim u odjeljku 3.2. izmijenjenog Privremenog okvira TF COVID-19;
- 2) Opišite sljedeće:
 - Vrste kvalifikovanih instrumenata (npr. zajmovi za investicioni i/ili radni kapital);
 - Dospijeće kvalifikovanih instrumenata;
 - Maksimalni iznos glavnice zajma shodno definiciji iz tačke 25 (d) izmijenjenog Privremenog okvira TF COVID-1910;
 - Maksimalni iznos garancije (kao % glavnice zajma);
 - Trajanje garancije;
 - Pripisivanje gubitaka shodno garanciji;
 - Opišite nivo premija garancije i metod obračuna;
 - Navedite da li garancija pokriva puno dospijeće predmetnog instrumenta.
- 3) Potvrdite da se garancije dodjeljuju zaključno sa 31. 12. 2021. godine;
- 4) Potvrdite da je mobilisanje garancija ugovorno vezano za posebne uslove koji se moraju dogovoriti između strana prilikom inicijalnog dodjeljivanja garancije;
- 5) Ako se pomoć usmjerava posredstvom kreditnih ustanova ili drugih finansijskih institucija (odjeljak 3.4. izmijenjenog Privremenog okvira TF COVID-19), opišite način na koji će se obezbijediti prenošenje krajnjim korisnicima od strane finansijskih posrednika (naročito kod šema u kojima se garancije koriste za postojeće zajmove, opišite detaljnije zaštitne mehanizme koji su uvedeni da se obezbijedi puno prenošenje prilagođavanja kamatne stope);
- 6) Potvrdite da neće biti kumulacije pomoći dodijeljene shodno odjeljku 3.2. izmijenjenog Privremenog okvira TF COVID-19 s pomoći dodijeljenom za istu glavicu zajma u okviru odjeljka 3.3. izmijenjenog Privremenog okvira TF COVID-19, i obrnuto;
- 7) Potvrdite da neće biti kumulacije pomoći dodijeljene shodno odjeljku 3.2. i 3.3. izmijenjenog Privremenog okvira TF COVID-19 za različite zajmove ako ukupan iznos zajmova po preduzeću premašuje pragove propisane u tačkama 25 (d) i 27 (d) izmijenjenog Privremenog okvira TF COVID-19;
- 8) Potvrdite da je, iako isti korisnik može paralelno koristiti više mjera odobrenih od strane Komisije shodno odjeljcima 3.2. i 3.3. izmijenjenog Privremenog okvira TF COVID-19, za takve mjere obezbijeđeno poštovanje maksimalnih pragova za zajmove kako je propisano u tačkama 25 (d) i 27 (d) izmijenjenog Privremenog okvira TF COVID-19 po korisniku;
- 9) Opišite bilo kakve dodatne uslove koji su propisani u okviru šeme pomoći.

TAČKA 3: ZA POMOĆ SHODNO ODJELJKU 3.3. IZMIJENJENOG PRIVREMENOG OKVIRA TF COVID-19 – POMOĆ U VIDU SUBVENCIONISANIH KAMATNIH STOPA ZA ZAJMOVE

- 1) Opišite i potvrdite da su ispoštovani uslovi iz odjeljka 3.3. izmijenjenog Privremenog okvira TF COVID-19:
 - Vrste kvalifikovanih instrumenata (npr. zajmovi za investicioni i/ili radni kapital);
 - Dospijeće kvalifikovanih instrumenata;
 - Maksimalni iznos glavnice zajma shodno definiciji iz tačke 27 (d) izmijenjenog Privremenog okvira TF COVID-1911;
 - Nivo kamatnih stopa (osnovna stopa i margina kreditnog rizika) i metod obračuna;
 - Ako se pomoć usmjerava posredstvom kreditnih ustanova ili drugih finansijskih institucija (odjeljak 3.4. izmijenjenog Privremenog okvira TF COVID-19), opišite način na koji će se obezbijediti prenošenje krajnjim korisnicima od strane finansijskih posrednika.
- 2) Potvrdite da se ugovori o zajmu potpisuju zaključno sa 31.12.2021. godine;
- 3) Potvrdite da neće biti kumulacije pomoći dodijeljene shodno odjeljku 3.3. izmijenjenog Privremenog okvira TF COVID-19 s pomoći dodijeljenom za istu glavicu zajma u okviru odjeljka 3.2. izmijenjenog Privremenog okvira TF COVID-19, i obrnuto;
- 4) Potvrdite da neće biti kumulacije pomoći dodijeljene shodno odjeljku 3.2 i 3.3 izmijenjenog Privremenog okvira TF COVID-19 za različite zajmove ako ukupan iznos zajmova po preduzeću premašuje pragove propisane u tačkama 25 (d) i 27 (d) izmijenjenog Privremenog okvira TF COVID-19;

¹⁰ Da bi se omogućila implementacija zahtjeva iz stava 25 (d) izmijenjenog Privremenog okvira TF COVID-19, države članice mogu koristiti Tabelu 1 prilikom dodjeljivanja pomoći u okviru šeme.

¹¹ Da bi se omogućila implementacija zahtjeva iz stava 27 (d) izmijenjenog Privremenog okvira TF COVID-19, države članice mogu koristiti Tabelu 1 prilikom dodjeljivanja pomoći u okviru šeme.

- 5) Potvrdite da je, iako isti korisnik može paralelno koristiti više mjera odobrenih od strane Komisije shodno odjeljcima 3.2. i 3.3. izmijenjenog Privremenog okvira TF COVID-19, za takve mjere obezbijeđeno poštovanje maksimalnih pragova za zajmove kako je propisano u tačkama 25 (d) i 27 (d) izmijenjenog Privremenog okvira TF COVID-19 po korisniku;
- 6) Opišite bilo kakve dodatne uslove koji su propisani u okviru šeme pomoći.

TAČKA 4: ZA POMOĆ SHODNO ODJELJKU 3.6. IZMIJENJENOG PRIVREMENOG OKVIRA TF COVID-19 – POMOĆ ZA ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ U PODRUČJU BOLESTI COVID-19

- 1) Istraživanja relevantna za COVID-19 i druga antiviralna istraživanja uključuju istraživanja vezana za vakcine, medicinske proizvode i tretmane, medicinske uređaje i bolničku i medicinsku opremu, dezinfekciona sredstva i zaštitnu odjeću i opremu, kao i istraživanja relevantnih procesnih inovacija za efikasnu proizvodnju traženih proizvoda. Navedite i opišite istraživačke i razvojne projekte kojima se sprovode istraživanja relevantna za COVID-19 i druga antiviralna istraživanja koja su kvalifikovana za pomoć;
- 2) Potvrdite da li su za pomoć kvalifikovani projekti kojima je dodijeljena oznaka za kvalitet Pečat izvrsnosti (Seal of Excellence) za COVID-19 u okviru instrumenta za MSP programa Horizont 2020;
- 3) Identifikujte vid pomoći koja se koristi (direktna bespovratna sredstva, povratni avansi, poreske olakšice);
- 4) Potvrdite da se pomoć dodjeljuje zaključno sa 31. 12. 2021. godine;
- 5) Potvrdite da se pomoć ne dodjeljuje preduzećima koja vrše ugovorena istraživanja u ime drugih preduzeća;
- 6) Navedite da li su projekti koji su započeli prije 1. februara 2020. godine kvalifikovani za pomoć. U toj situaciji, potvrdite da su takvi projekti kvalifikovani samo ako je pomoć neophodna da se ubrza njihova realizacija, ili proširi njihov djelokrug. Potvrdite da su za pomoć kvalifikovani samo dodatni troškovi koji se odnose na ubrzanje realizacije ili proširenje djelokruga.
- 7) Potvrdite da su za pomoć kvalifikovani samo troškovi koji su direktno vezani i neophodni za projekat razvoja i istraživanja tokom njegovog trajanja i naknadnu zaštitu prava intelektualne svojine, klinička ispitivanja i regulatorne procedure;
- 8) Navedite i opišite dozvoljene troškove¹²;

Troškovi osoblja	
Troškovi instrumenata i opreme, uključujući troškove za digitalnu i računarsku opremu	
Troškovi objekata i zemljišta tokom trajanja projekta	
Troškovi ugovorenih istraživanja i drugih relevantnih istraživačkih usluga, uključujući troškove digitalnih i računarskih usluga	
Znanje i patenti kupljeni ili licencirani od vanjskih izvora u transakcijama pod tržišnim uslovima između ravnopravnih strana	
Drugi operativni izdaci, npr. materijali	
Dodatni režijski (opšti) troškovi nastali direktno kao rezultat projekta istraživanja i razvoja	
Troškovi pribavljanja, validacije i zaštite patenata i druge nematerijalne imovine	
Troškovi nastali po osnovu pribavljanja procjena usklađenosti i/ili dozvola neophodnih za oglašavanje novih i unaprijeđenih vakcina i medicinskih proizvoda, medicinskih uređaja, bolničke i medicinske opreme, dezinfekcionih sredstava i lične zaštitne opreme	
Troškovi pretkliničkih i kliničkih ispitivanja (faze testiranja I-IV)	

- 9) Potvrdite da su troškovi koji se odnose na fazu IV ispitivanja dozvoljeni pod uslovom da omogućavaju dalji naučni ili tehnološki napredak;
- 10) Potvrdite da su sredstva (instrumenti, oprema itd.) koja se ne koriste tokom cjelokupnog trajanja razvojno-istraživačkog projekta i/ili se koriste i u druge svrhe osim za razvojno-istraživački projekat obuhvaćen notifikovanom mjerom – uzeta u obzir samo po srazmjernoj osnovi (amortizacija tokom perioda trajanja razvojno-istraživačkog projekta ili srazmjerna stopa u odnosu na kapacitet korišćen za razvojno-istraživački projekat);
- 11) Navedite koja će kategorija istraživanja¹³ biti kvalifikovana za pomoć i potvrdite da će se poštovati intenzitet pomoći iz tačke 35 (d) izmijenjenog Privremenog okvira TF COVID-19 (odnosno maksimalno 100% za fundamentalna istraživanja i maksimalno 80% za eksperimentalni razvoj i industrijska istraživanja);

¹² Shodno tački 35 (c) izmijenjenog Privremenog okvira TF COVID-19, dozvoljeni troškovi mogu se odnositi na troškove osoblja, troškove za digitalnu i računarsku opremu, za dijagnostičke alate, za alate za prikupljanje i obradu podataka, za usluge istraživanja i razvoja, za pretklinička i klinička ispitivanja (faze ispitivanja I-IV), za pribavljanje, validaciju i zaštitu patenata i druge nematerijalne imovine, za pribavljanje procjena usklađenosti i/ili dozvola neophodnih za oglašavanje novih i unaprijeđenih vakcina i medicinskih proizvoda, medicinskih uređaja, bolničke i medicinske opreme, dezinfekcionih sredstava i lične zaštitne opreme.

¹³ Prema definiciji iz tačaka (84), (85) i (86) člana 2 Regulative Komisije (EU) br. 651/2014 od 17. juna 2014. godine o proglašenju određenih kategorija pomoći kompatibilnim s unutrašnjim tržištem u primjeni čl. 107 i 108 Ugovora, Sl. list L 187 od 26.6.2014, str. 1.

- 12) Potvrdite da će se, ako se podržani projekti sastoje od različitih radnih paketa koji potpadaju pod fundamentalna istraživanja i industrijska istraživanja/eksperimentalni razvoj, primjenjivati intenzitet pomoći za industrijska istraživanja i eksperimentalni razvoj, ako većina nastalih troškova ne proističe iz radnih paketa koji potpadaju pod kategoriju fundamentalnih istraživanja;
- 13) Potvrdite da li će se primjenjivati bonus od 15pp ako istraživački projekat podržava više od jedne države članice, ili se realizuje u prekograničnoj saradnji s istraživačkim organizacijama ili drugim preduzećima. Ako istraživački projekat podržava više od jedne države članice, navedite koja druga država članica (ili države članice) podržava/ju istraživački projekat (uključujući SA broj ako već postoji registracija);
- 14) Potvrdite da se korisnik pomoći obavezuje da će trećim stranama u Evropskom Ekonomskom prostoru (EEA) dodijeliti neisključive licence pod nediskriminatornim tržišnim uslovima;
- 15) Potvrdite da je moguća kumulacija pomoći s drugim pomoćima za iste dozvoljene troškove pod uslovom da kombinovana pomoć ne premašuje limite definisane u tački 35 (d) i (e) izmijenjenog Privremenog okvira TF COVID-19.

TAČKA 5: ZA POMOĆ SHODNO ODJELJKU 3.7. IZMIJENJENOG PRIVREMENOG OKVIRA TF COVID-19 – POMOĆ ZA ULAGANJE U IZGRADNJU ILI NADOGRAĐNJU INFRASTRUKTURA ZA ISPITIVANJE I ZA UNAPREĐENJE PROCESA SA LABORATORIJSKOG NA PROZVODNI NIVO

- 1) Pomoć se može dodijeliti za izgradnju ili nadogradnju infrastruktura za testiranje i unapređenje koje su neophodne za razvoj, testiranje i unapređenje, do prve industrijske primjene prije masovne proizvodnje, proizvoda relevantnih za COVID-19, kao što su medicinski proizvodi (uključujući vakcine) i tretmani, njihovi međuproizvodi, aktivni farmaceutski sastojci i sirovine; medicinski uređaji, bolnička i medicinska oprema (uključujući respiratore i zaštitnu odjeću i opremu kao i dijagnostičke alate) i neophodne sirovine; dezinfekciona sredstva i njihove međuproizvode i sirove hemijske supstance neophodne za njihovu proizvodnju; kao i alati za prikupljanje/obradu podataka;
Opišite kvalifikovane projekte i proizvode relevantne za COVID-19 koji će biti obuhvaćeni notifikovanom mjerom;
- 2) Naznačite da li kvalifikovanom infrastrukturu upravlja korisnik pomoći, ili to čini zaseban operator;
- 3) Opišite vid pomoći (npr. direktna bespovratna sredstva, povratni avansi, poreske olakšice, garancije za pokriće gubitaka);
- 4) Potvrdite da se pomoć dodjeljuje zaključno sa 31. 12. 2021. godine;
- 5) Pojasnite da li se eventualne garancije za pokriće gubitaka uključene u notifikovanu mjeru dodjeljuju uz direktna bespovratna sredstva, poreske olakšice ili povratne avanse, ili je riječ o zasebnoj samostalnoj mjeri pomoći;
- 6) Potvrdite, gdje je to relevantno, da se svaka eventualna garancija za pokriće gubitaka izdaje u roku od mjesec dana nakon što ju je preduzeće zatražilo;
- 7) Potvrdite, gdje je to relevantno, da se iznos gubitaka za nadoknađivanje utvrđuje pet godina nakon završetka investicije; Potvrdite da se iznos za nadoknađivanje obračunava kao razlika između zbira investicionih troškova, razumnog profita od 10% po godini u odnosu na investicione troškove tokom pet godina, i operativnih troškova s jedne strane, i zbira primljenih direktnih bespovratnih sredstava, prihoda tokom perioda od pet godina, i krajnje vrijednosti projekta;
- 8) Navedite da li se projekti koji su započeli prije 1. februara 2020. godine kvalifikuju za pomoć. U toj situaciji, potvrdite da se takvi projekti kvalifikuju samo ako je pomoć neophodna da se ubrza njihova realizacija, ili proširi njihov djelokrug. Potvrdite da su za pomoć kvalifikovani samo dodatni troškovi koji se odnose na ubrzanje ili prošireni djelokrug;
- 9) Potvrdite da će se od korisnika tražiti da kompletira investiciju u roku od 6 mjeseci nakon datuma dodjeljivanja pomoći;
- 10) Kada je u pitanju pomoć koja se dodjeljuje u vidu direktnih bespovratnih sredstava ili poreskih olakšica, potvrdite da će se, u slučaju da se ne ispoštuje navedeni rok od 6 mjeseci, refundirati po 25% iznosa pomoći za svaki mjesec kašnjenja, osim u slučaju da je kašnjenje rezultat faktora izvan kontrole korisnika pomoći;
- 11) Kada je u pitanju pomoć koja se dodjeljuje u vidu povratnih avansa, potvrdite da se povratni avans transformiše u bespovratna sredstva ako se navedeni rok od 6 mjeseci ispoštuje; u suprotnom, povratni avans se refundira u jednakim godišnjim ratama u roku od pet godina nakon datuma dodjeljivanja pomoći;
- 12) Potvrdite da su dozvoljeni troškovi investicioni troškovi (npr. zemljište, objekti, i postrojenje/oprema, nematerijalna sredstva) neophodni za izgradnju, ili nadogradnju, infrastruktura za testiranje i unapređenje. Navedite sve dozvoljene troškove koji su obuhvaćeni notifikovanom mjerom;
- 13) Potvrdite da se sredstva (oprema, objekti, zemljište itd.) koja se ne koriste tokom cjelokupnog životnog vijeka infrastrukture uzimaju u obzir samo po srazmjernoj osnovi (tj. amortizacijom tokom životnog vijeka, ako je to primjenjivo, ili po srazmjernoj stopi u odnosu na kapacitet korišćen za infrastrukturu);
- 14) Potvrdite da maksimalni intenzitet pomoći ne prelazi 75% dozvoljenih troškova;
- 15) Potvrdite, gdje je to relevantno, da se bonus od 15pp može dodijeliti pod uslovima iz tačke 37 (f) izmijenjenog Privremenog okvira TF COVID-19 (odnosno ako podrška dolazi od više od jedne države članice ili ako se investicija zaključi u roku od dva mjeseca od datuma dodjeljivanja pomoći ili datuma primjene poreske olakšice); Ako više od jedne države članice podržava projekat, navedite o kojoj se drugoj državi članici (ili državama članicama) radi (uključujući SA broj ako već postoji registracija);
- 16) Potvrdite da se pomoć neće kombinovati s drugim investicionim pomoćima za iste dozvoljene troškove;
- 17) Potvrdite da kvalifikovane infrastrukture nijesu dominantno posvećene jednom preduzeću, već predstavljaju pružaoce usluga koji su otvoreni za i opslužuju različite korisnike na osnovu transparentnih i nediskriminatornih uslova;
- 18) Potvrdite da će se bilo kakav izuzetni preferencijalni pristup pod povoljnijim uslovima dodijeliti samo onim preduzećima koja su finansirala najmanje 10% investicionih troškova infrastrukture.

**TAČKA 6: ZA POMOĆ SHODNO ODJELJKU 3.8. IZMIJENJENOG PRIVREMENOG OKVIRA
TF COVID-19 – POMOĆ ZA ULAGANJE U PROIZVODNJU PROIZVODA BITNIH ZA SUZBIJANJE ŠIRENJA BOLESTI COVID-19**

- 1) Pomoć se može dodijeliti za proizvodnju proizvoda relevantnih za COVID-19, kao što su medicinski proizvodi (uključujući vakcine) i tretmani, njihovi međuproizvodi, aktivni farmaceutski sastojci i sirovine; medicinski uređaji, bolnička i medicinska oprema (uključujući respiratore i zaštitnu odjeću i opremu kao i dijagnostičke alate) i neophodne sirovine; dezinfekciona sredstva i njihove međuproizvode i sirove hemijske supstance neophodne za njihovu proizvodnju; alati za prikupljanje/obradu podataka;
Opišite kvalifikovane projekte i proizvode relevantne za COVID-19 koji će biti obuhvaćeni notifikovanom mjerom;
- 2) Opišite vid pomoći (npr. direktna bespovratna sredstva, povratni avansi, poreske olakšice, garancije za pokriće gubitaka);
- 3) Potvrdite da se pomoć dodjeljuje zaključno sa 31. 12. 2021. godine;
- 4) Pojasnite da li se eventualne garancije za pokriće gubitaka uključene u notifikovanu mjeru dodjeljuju uz direktna bespovratna sredstva, poreske olakšice ili povratne avanse, ili je riječ o zasebnoj samostalnoj mjeri pomoći;
- 5) Potvrdite, gdje je to relevantno, da se svaka eventualna garancija za pokriće gubitaka izdaje u roku od mjesec dana nakon što ju je preduzeće zatražilo;
- 6) Potvrdite, gdje je to relevantno, da se iznos gubitaka za nadoknađivanje utvrđuje pet godina nakon završetka investicije; Potvrdite da se iznos za nadoknađivanje obračunava kao razlika između zbira investicionih troškova, razumnog profita od 10% po godini u odnosu na investicione troškove tokom pet godina, i operativnih troškova s jedne strane, i zbira primljenih direktnih bespovratnih sredstava, prihoda tokom perioda od pet godina, i krajnje vrijednosti projekta;
- 7) Navedite da li se projekti koji su započeli prije 1. februara 2020. godine kvalifikuju za pomoć. U toj situaciji, potvrdite da se takvi projekti kvalifikuju samo ako je pomoć neophodna da se ubrza njihova realizacija, ili proširi njihov djelokrug. Potvrdite da su za pomoć kvalifikovani samo dodatni troškovi koji se odnose na ubrzanje ili prošireni djelokrug;
- 8) Potvrdite da će se od korisnika tražiti da kompletira investiciju u roku od 6 mjeseci nakon datuma dodjeljivanja pomoći;
- 9) Kada je u pitanju pomoć koja se dodjeljuje u vidu direktnih bespovratnih sredstava ili poreskih olakšica, potvrdite da će se, u slučaju da se ne ispoštuje navedeni rok od 6 mjeseci, refundirati po 25% iznosa pomoći za svaki mjesec kašnjenja, osim u slučaju da je kašnjenje rezultat faktora izvan kontrole korisnika pomoći;
- 10) Kada je u pitanju pomoć koja se dodjeljuje u vidu povratnih avansa, potvrdite da se povratni avans transformiše u bespovratna sredstva ako se navedeni rok od 6 mjeseci ispoštuje; u suprotnom, povratni avans se refundira u jednakim godišnjim ratama u roku od pet godina nakon datuma dodjeljivanja pomoći;
- 11) Potvrdite da su dozvoljeni troškovi investicioni troškovi (zemljište, objekti, i postrojenje/oprema, nematerijalna sredstva) neophodni za kreiranje proizvodnih kapaciteta za proizvodnju proizvoda relevantnih za COVID-19 i troškovi ispitivanja za nove proizvodne kapacitete. Navedite dozvoljene troškove koji su obuhvaćeni notifikovanom mjerom;
- 12) Potvrdite da se sredstva (oprema, objekti, zemljište itd.) koja se ne koriste tokom cjelokupnog životnog vijeka infrastrukture uzimaju u obzir samo po srazmjernoj osnovi (tj. amortizacijom tokom životnog vijeka, ako je to primjenjivo, ili po srazmjernoj stopi u odnosu na kapacitet korišćen za infrastrukturu);
- 13) Potvrdite da maksimalni intenzitet pomoći ne prelazi 80% dozvoljenih troškova;
- 14) Potvrdite, gdje je to relevantno, da se bonus od 15pp može dodijeliti pod uslovima iz tačke 39 (f) izmijenjenog Privremenog okvira TF COVID-19 (odnosno ako podrška dolazi od više od jedne države članice ili ako se investicija zaključi u roku od dva mjeseca od datuma dodjeljivanja pomoći ili datuma primjene poreske olakšice); Ako više od jedne države članice podržava projekat, navedite o kojoj se drugoj državi članici (ili državama članicama) radi (uključujući SA broj ako već postoji registracija);
- 15) Potvrdite da se pomoć neće kombinovati s drugim investicionim pomoćima za iste dozvoljene troškove.

**TAČKA 7: ZA POMOĆ SHODNO ODJELJKU 3.9. IZMIJENJENOG PRIVREMENOG OKVIRA
TF COVID-19 – POMOĆ U OBLIKU ODLAGANJA PLAĆANJA POREZA I/ILI DOPRINOSA ZA SOCIJALNO OSIGURANJE**

- 1) Potvrdite da se pomoć može dodijeliti samo na osnovu šeme pomoći;
- 2) Navedite informacije o porezima ili doprinosima za socijalno osiguranje čije se plaćanje odlaže:
 - pravni osnov;
 - organ nadležan za naplatu;
 - obuhvat poreza ili doprinosa za socijalno osiguranje, naročito relevantni poreski obveznici, elementi obračuna kao što su osnovica, stope, i drugi parametri, interval plaćanja.
- 3) Navedite da li se sredstva prikupljena po osnovu poreza/doprinosa slivaju u opšti budžet organa nadležnog za naplatu ili se opredjeljuju za neku konkretnu svrhu;
- 4) Opišite plaćanja na koja se odlaganje odnosi, navodeći da li mjera obuhvata sva nadolazeća plaćanja tog poreza ili doprinosa za socijalno osiguranje ili se odnosi samo na plaćanja koja su (ili će biti) dospjela u konkretnom vremenskom okviru;
- 5) U slučaju drugih mjera koje prevazilaze puko odlaganje, objasnite na što se tačno mjere odnose (npr. lakši pristup planovima plaćanja poreskog duga, odobravanje perioda oslobođenih od kamate, suspenzija naplate poreskog duga, ubrzana refundacija poreza itd.);
- 6) Ako se odlaganje ne primjenjuje na sva preduzeća koja podliježu predmetnom porezu/doprinosu za socijalno osiguranje, objasnite na koju će potkategoriju preduzeća odlaganje biti ograničeno: npr. na koje sektore, regione, vrste preduzeća;
- 7) Objasnite razloge zbog kojih će mjera biti ograničena na ta preduzeća;

- 8) Naznačite tijelo odgovorno za upravljanje šemom pomoći i objasnite postupak koji će se slijediti za dodjelu pomoći;
- 9) Objasnite uslove koje preduzeće treba da ispuni da bi ostvarilo pravo na odlaganje (ili zadržalo pravo na odlaganje);
- 10) Navedite datum početka dodjele pomoći i potvrdite da se pomoć dodjeljuje zaključno sa 31. 12. 2021. godine;
- 11) Potvrdite da je krajnji datum isteka šeme odlaganja poreza i/ili doprinosa najkasnije 31. 12. 2022. godine.

TAČKA 8: ZA POMOĆ SHODNO ODJELJKU 3.10. IZMIJENJENOG PRIVREMENOG OKVIRA TF COVID-19 – POMOĆ U OBLIKU SUBVENCIJA ZA PLATE ZAPOSLENIH RADI IZBJEGAVANJA OTPUŠTANJA TOKOM PANDEMIJE BOLESTI COVID-19

- 1) Ako se subvencije na zarade ne primjenjuju na sva preduzeća, objasnite na koju će potkategoriju preduzeća mjera biti ograničena: npr. na koje sektore, regione, vrste preduzeća; Objasnite i razloge zbog kojih će mjera biti ograničena na ta preduzeća;
- 2) Potvrdite da se pomoć može dodijeliti samo na osnovu šeme pomoći;
- 3) Potvrdite da notifikovana mjera ima za cilj da se obezbijedi doprinos za troškove zarada u preduzećima koja bi u suprotnom otpustila zaposlene zbog pandemije oboljenja COVID-19;
- 4) Navedite da li notifikovana mjera obuhvata doprinos za troškove zarada ili ekvivalentnih plaćanja za samozaposlena lica;
- 5) Potvrdite da poslodavci/podnosioci zahtjeva moraju dokazati/izjaviti da bi otpustili osoblje na koje se mjera odnosi i koje je obuhvaćeno njihovim zahtjevom, ili da bi to osoblje bilo u riziku od otpuštanja, ako ne bi bilo predmetne pomoći;
- 6) Potvrdite da se poslodavci moraju obavezati da će zadržati osoblje na koje se mjera odnosi u kontinuiranom radnom odnosu tokom perioda u kojem primaju pomoć;
- 7) Potvrdite da će se subvencije na zarade isplaćivati na mjesečnoj osnovi;
- 8) Navedite iznos mjesečne subvencije na zarade u poređenju s mjesečnom bruto zaradom (uključujući doprinose poslodavca za socijalno osiguranje) osoblja na koje se mjera odnosi; potvrdite da se poštuje maksimum od 80% intenziteta pomoći;
- 9) Naznačite da li se koristio alternativni metod obračuna za obračun intenziteta pomoći, poput korišćenja prosječne zarade ili minimalne prosječne zarade na nacionalnom nivou. Opišite alternativni metod i obrazložite zbog čega se smatra srazmjernim;
- 10) Objasnite uslove koje preduzeće treba da ispuni da bi ostvarilo pravno na subvencije na zarade;
- 11) Potvrdite da se preduzeća moraju prijaviti za subvencije na zarade i pokazati da ispunjavaju tražene uslove; ukoliko to nije slučaj, opišite uslove za dodjeljivanje pomoći u okviru notifikovane mjere;
- 12) Navedite datum početka i završetka dodjele pomoći i potvrdite da se pomoć dodjeljuje zaključno sa 31. 12. 2021. godine;
- 13) Potvrdite da će subvencije na zarade obuhvatiti maksimalno period od 12 mjeseci;
- 14) Navedite da li će se subvencije na zarade plaćati retroaktivno, za periode prije podnošenja zahtjeva za pomoć; naznačite periode koji mogu biti obuhvaćeni i obrazložite;
- 15) Navedite da li je moguća kombinacija ove mjere pomoći s drugim opštim mjerama iz domena zaposlenja ili mjerama pomoći u tom domenu; naznačite s kojima i opišite kako će se obezbijediti da to ne dovede do pretjeranog kompenzovanja pomognutih preduzeća;
- 16) Navedite bilo koje druge informacije koje se smatraju relevantnim za procjenu notifikovane mjere.

TAČKA 9: ZA POMOĆ SHODNO ODJELJKU 3.12. IZMIJENJENOG PRIVREMENOG OKVIRA TF COVID-19 – POMOĆ U OBLIKU PODRŠKE NEPOKRIVENIM FIKSNIM TROŠKOVIMA

- 1) Potvrdite da se pomoć dodjeljuje najkasnije do 31.12.2021. godine i pokriva nepokrivene fiksne troškove nastale u periodu između 01.03.2020. godine i 31.12.2021. godine uključujući troškove nastale u dijelu tog perioda („prihvatljivi period“);
- 2) Potvrdite da se pomoć dodjeljuje na osnovu šeme preduzećima koja pretrpe pad prometa tokom prihvatljivog perioda od najmanje 30% u poređenju sa istim periodom 2019. godine;¹⁴
- 3) Potvrdite da su nepokrivene fiksni troškovi definisani mjerom u skladu sa tačkom 87 (c) Privremenog okvira i da intezitet pomoći ne prelazi 70% nepokrivenih fiksnih troškova, osim za mikro i mala preduzeća, gdje intezitet pomoći ne prelazi 90% nepokrivenih fiksnih troškova;
- 4) Potvrdite da se:
 - gubici preduzeća iz njihovih bilansa uspjeha tokom prihvatljivog perioda smatraju nepokrivenim fiksnim troškovima;
 - pomoć u okviru ove mjere može se dodijeliti na osnovu predviđenih gubitaka;
 - konačni iznos pomoći utvrđuje nakon ostvarivanja gubitka na osnovu revidiranih računa ili na osnovu poreskih računa; i
 - vrši povraćaj svake isplate koja prelazi konačni iznos pomoći. Ako se konačni iznos pomoći utvrđuje na osnovu poreskih računa, pružite odgovarajuće obrazloženje (npr. u vezi sa karakteristikama ili veličinom određene vrste preduzeća)¹⁵;

¹⁴ Referentni period je period u 2019. godini, bez obzira da li je prihvatljivi period u 2020. ili u 2021. godini.

¹⁵ Jednokratni gubici od umanjenja vrednosti nisu uključeni u obračun gubitaka.

- 5) Potvrdite da se poštuje ukupan maksimalni iznos pomoći po preduzeću (bruto, odnosno, prije bilo kakvog odbitka poreza ili druge naknade)¹⁶;
- 6) Opišite oblik pomoći (direktni grantovi, garancije, zajmovi);
- 7) Potvrdite da za pomoć koja se dodjeljuje u oblicima koji nisu direktni grantovi, ukupna nominalna vrijednost takvih oblika ostaje ispod ukupnog maksimalnog iznosa pomoći po preduzeću;
- 8) Potvrdite da ako korisnik prima pomoć u nekoliko navrata ili u više oblika u okviru mjere ili pomoći u okviru drugih mjera koje je Komisija odobrila u skladu sa odjeljkom 3.12. TF COVID-19 sa izmjenama i dopunama, ukupan maksimalni iznos pomoći po preduzeću, kako je navedeno u tački 87 (d) TF COVID-19 sa izmjenama i dopunama se poštuje;
- 9) Potvrdite da se pomoć u okviru ove mjere neće kumulirati sa drugom pomoći za iste prihvatljive troškove;
- 10) Ako se pomoć usmjerava preko kreditnih institucija ili drugih finansijskih institucija (odjeljak 3.4. TF COVID-19 sa izmjenama i dopunama), opišite kako se osigurava da finansijski posrednici prednost prenose na krajnje korisnike (posebno u šemama u kojim se garancije koriste za postojeće zajmove, molimo opišite detaljnije mjere zaštite koje su uspostavljene kako bi se osiguralo da se usklađivanje kamatnih stopa u potpunosti prenese).

Tabela 1

Primjer uslova likvidnosti iz tačaka 25 i 27 (d) (iii) izmijenjenog Privremenog okvira TF COVID-19

		Neto novčana pozicija po mjesecima							
Period		1	2	3	4	5	6	7	8
Neto novčana pozicija na početku perioda									
Novčani prilivi	(1+2+3+4)	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Kupci								
2	Drugi operativni prihodi								
3	Neoperativni prihodi								
4	Ostalo (bilo kakvi drugi prihodi)								
Novčani odlivi	(5+6+7+8+9)	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Dobavljači								
6	Troškovi vezani za zaposlene (zarade, doprinosi...)								
7	Finansijski troškovi (kredit, kamate...)								
8	Razno (zakupi...)								
9	Ostalo (bilo kakvi drugi rashodi)								
Razlika: Novčani prilivi – Novčani odlivi		0	0	0	0	0	0	0	0
Neto novčana pozicija na kraju perioda		0	0	0	0	0	0	0	0

Član 2

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

Broj: 05 - 13708

Podgorica, 6. oktobra 2021. godine

Ministar,
mr **Milojko Spajić**, s.r.

¹⁶ Vidjeti tačku 87 (d) TF COVID-19 sa izmjenama i dopunama.

1321.

Na osnovu člana 3a stav 2 Uredbe o bližim kriterijumima, uslovima i načinu dodjele državne pomoći ("Službeni list CG", br. 27/10, 34/11 i 16/14), Ministarstvo finansija i socijalnog staranja donijelo je

P R A V I L N I K O DOPUNAMA PRAVILNIKA O LISTI PRAVILA DRŽAVNE POMOĆI

Član 1

U Pravilniku o Listi pravila državne pomoći ("Službeni list CG", br. 35/14, 2/15, 38/15, 20/16, 33/20, 38/20, 53/20, 98/20, 130/20 i 044/21), u članu 1 stav 1 tačka 2 poslije podtačke k) dodaje se nova podtačka koja glasi:

" l) Uredba komisije (EU) br. 360/2012 od 25. aprila 2012. godine o primjeni člana 107 i 108 Ugovora o funkcioniranju Evropske Unije na pomoći male vrijednosti (de minimis) koje se dodjeljuju pravnim licima koji pružaju usluge od opšteg ekonomskog interesa i Uredba komisije (EU) br. 2020/1474 od 13. oktobra godine o izmjeni Uredbe (EU) br. 360/2012 u pogledu produženja roka primjene i vremenski ograničenog odstupanja za pravna lica u poteškoćama radi uzimanja u obzir posljedica pandemije COVID-19;"

Član 2

Poslije priloga 7D dodaje se novi prilog koji glasi:

"PRILOG 7E

PREVOD

UREDBE KOMISIJE (EU) br. 360/2012 od 25. aprila 2012. godine o primjeni člana 107 i 108 Ugovora o funkcionisanju Evropske Unije na pomoći male vrijednosti (de minimis) koje se dodjeljuju pravnim licima koja pružaju usluge od opšteg ekonomskog interesa i UREDBE KOMISIJE (EU) br. 2020/1474 od 13. oktobra godine o izmjeni Uredbe (EU) br. 360/2012 u pogledu produženja roka primjene i vremenski ograničenog odstupanja za pravna lica u poteškoćama radi uzimanja u obzir posljedica pandemije COVID-19;

(Tekst značajan za Evropski Ekonomski Prostor)

KOMISIJA EVROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcionisanju Evropske unije, uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 994/98 od 7. maja 1998. godine o primjeni člana 92 i 93 Ugovora o osnivanju Evropske zajednice na određene kategorije horizontalnih državnih pomoći¹, a posebno njen član 2 stav 1, nakon objavljivanja nacrta ove Uredbe², nakon savjetovanja sa Savjetodavnim odborom za državnu pomoć, budući da:

- (1) Uredbom (EZ) br. 994/98 ovlašćuje se Komisija da uredbom utvrdi prag ispod kojeg se smatra da mjere pomoći ne ispunjavaju sve kriterijume utvrđene u članu 107 stav 1 Ugovora i zbog toga nisu obuhvaćene postupkom prijave koji je predviđen u članu 108 stav 3 Ugovora.
- (2) Na osnovu te Uredbe, Komisija je usvojila, naročito, Uredbu (EZ) br. 1998/2006 od 15. decembra 2006. godine o primjeni člana 87 i 88 Ugovora na pomoći male vrijednosti³ (u daljem tekstu: de minimis pomoći), kojom se utvrđuje opšti prag za de minimis pomoći od 200 000 EUR po korisniku u periodu od tri fiskalne godine.
- (3) Iskustvo Komisije u primjeni pravila o državnoj pomoći na pravna lica koja pružaju usluge od opšteg ekonomskog interesa u smislu člana 106 stav 2 Ugovora pokazalo je da se najviši iznos pomoći ispod kojega se za prednosti koje se dodjeljuju takvim pravnim licima može smatrati da ne utiču na trgovinu između država članica i/ili ne narušavaju ili ne prijete narušavanju tržišne konkurencije može, u nekim slučajevima, razlikovati od opšteg najvišeg iznosa *de minimis* pomoći koji je utvrđen Uredbom (EZ) br. 1998/2006. Zaista, barem za neke od tih prednosti je vjerovatno da predstavljaju naknadu za dodatne troškove koji su povezani sa pružanjem usluga od opšteg ekonomskog interesa. Štaviše, mnoge aktivnosti koje se smatraju pružanjem usluga od opšteg ekonomskog interesa ograničenog su teritorijalnog obima. Stoga je prikladno uvesti uz Uredbu (EZ) br. 1998/2006 i Uredbu koja sadrži posebna pravila male vrijednosti (pravila *de minimis*) za pravna lica koja pružaju usluge od opšteg ekonomskog interesa. Potrebno je odrediti gornju granicu iznosa *de minimis* pomoći koju svako pravno lice može primiti u određenom vremenskom periodu.
- (4) U svjetlu iskustva Komisije, smatra se da pomoć koja se dodjeljuje pravnim licima koja pružaju usluge od opšteg ekonomskog interesa ne utiče na trgovinu između država članica i/ili ne narušava ili ne prijete narušavanju tržišne konkurencije pod uslovom da ukupan iznos pomoći koja se dodjeljuje za pružanje usluga od opšteg ekonomskog interesa koju primi pravno lice korisnik pomoći ne prelazi 500 000 EUR u bilo kojem periodu od tri fiskalne godine. S obzirom na razvoj drumskog prevoza putnika i pretežno lokalnog obilježja usluga od opšteg ekonomskog interesa u ovom području, na ovaj sektor nije prikladno primijeniti niži najviši iznos, pa bi na ovaj sektor trebalo primijeniti najviši iznos od 500 000 EUR.
- (5) Pri utvrđivanju poštuje li se ta gornja granica trebalo bi u obzir uzeti fiskalne godine koje u fiskalne svrhe koristi pravno lice u predmetnoj državi članici. Predmetni trogodišnji period trebalo bi odrediti u svakom posebnom slučaju, što znači da

¹ SL L 142, 14.5.1998., str. 1

² SL C 8, 11.1.2012., str. 23.

³ SL L 379, 28.12.2006., str. 5.

se pri svakoj novoj dodjeli *de minimis* pomoći utvrdi ukupna *de minimis* pomoć dodijeljena u predmetnoj fiskalnoj godini, kao i tokom prethodne dvije fiskalne godine. U tu svrhu u obzir treba uzeti pomoć dodijeljenu od strane države članice čak i kada se u potpunosti ili djelimično finansira sredstvima iz izvora Unije. Mjere pomoći koje prelaze gornju granicu za *de minimis* pomoći ne bi se smjele podijeliti na više manjih dijelova kako bi se ti dijelovi obuhvatili područjem primjene ove Uredbe.

- (6) Ovu Uredbu bi trebalo primjenjivati samo na pomoći koje se dodjeljuju za pružanje usluga od opšteg ekonomskog interesa. Pravno lice korisnik pomoći trebalo bi dakle da bude ovlašćeno u pisanom obliku za pružanje usluga od opšteg ekonomskog interesa u vezi kojih se pomoć dodjeljuje. Iako bi akt o ovlašćenju trebalo da pravno lice obavijesti o usluzi od opšteg ekonomskog interesa za koju se pomoć dodjeljuje, on ne mora nužno da sadrži sve detaljne informacije kako je navedeno u Odluci Komisije 2012/21/EU od 20. decembra 2011. godine o primjeni člana 106 stav 2 Ugovora o funkcionisanju Evropske unije na državne pomoći u obliku naknade za javne usluge koje se dodjeljuju određenim pravnim licima kojima je povjereno obavljanje usluga od opšteg ekonomskog interesa⁴.
- (7) S obzirom na posebna pravila koja se primjenjuju u sektorima primarne proizvodnje poljoprivrednih proizvoda, ribarstva, akvakulture i drumskog teretnog prevoza, na činjenicu da se pravnim licima u tim sektorima rijetko povjeravaju usluge od opšteg ekonomskog interesa, te s obzirom na rizik da bi iznosi pomoći koji su ispod gornje granice utvrđene ovom Uredbom mogli ispunjavati kriterijume iz člana 107 stav 1 Ugovora u tim sektorima, ova se Uredba ne smije primjenjivati na te sektore. Međutim, ako pravna lica u sektorima primarne proizvodnje poljoprivrednih proizvoda, ribarstva, akvakulture ili teretnog drumskog prevoza djeluju i u drugim sektorima ili djelatnostima, ova Uredba treba da se primjenjuje na te druge sektore ili djelatnosti (kao što je to na primjer sakupljanje otpada na moru) pod uslovom da države članice osiguraju da djelatnosti u isključenim sektorima ne uživaju koristi od *de minimis* pomoći na osnovu ove Uredbe na prikladan način, kao što su razdvajanje djelatnosti ili troškovno razdvajanje. Države članice mogu ispuniti ovu obavezu, naročito, ograničavanjem iznosa *de minimis* pomoći na naknadu za troškove pružanja usluge, uključujući razumnu dobit. Ova se Uredba ne smije primjenjivati na sektor uglja, s obzirom na njegova posebna obilježja i činjenicu da su pravna lica u tim sektorima rijetko ovlašćena za pružanje usluga od opšteg ekonomskog interesa.
- (8) Uzimajući u obzir sličnosti između prerade i marketinga poljoprivrednih proizvoda, s jedne strane, i nepoljoprivrednih proizvoda, s druge, ovu Uredbu bi trebalo primjenjivati na preradu i plasman poljoprivrednih proizvoda, pod uslovom da su ispunjeni određeni uslovi. U tom smislu, ni aktivnosti na poljoprivrednom dobru neophodne za pripremu proizvoda za prvu prodaju, kao što su žetva, spremanje i vršidbe žita ili pakovanje jaja, kao ni prva prodaja preprodavcima ili prerađivačima ne smiju se smatrati preradom ili marketingom.
- (9) Sud pravde je utvrdio⁵ da su, nakon što Unija izda propise kojima se uvodi zajedničko uređenje tržišta u datom sektoru poljoprivrede, države članice dužne da se suzdrže od preduzimanja bilo kakvih mjera kojima bi se ono ugrozilo ili da prave izuzetke od toga. Iz tog razloga ova se Uredba ne smije primjenjivati na pomoći čiji je iznos utvrđen na osnovu cijene ili količine kupljenih proizvoda ili proizvoda koji su stavljeni na tržište. Takođe, ne bi je trebalo primjenjivati na *de minimis* pomoći koje su povezane sa obavezom da se pomoć dijeli sa primarnim proizvođačima.
- (10) Ova se Uredbu ne smije primjenjivati na *de minimis* izvoznu pomoć ili *de minimis* pomoć kojom se domaćim proizvodima daje prednost u odnosu na uvozne proizvode.
- (11) Ova se Uredba ne smije primjenjivati na pravna lica u poteškoćama u smislu Smjernica Zajednice o državnoj pomoći za sanaciju i restrukturiranje pravnih lica u poteškoćama⁶ budući da je neprikladno davati pomoć za tekuće poslovanje pravnim licima u poteškoćama van koncepta restrukturiranja, a osim toga je teško odrediti bruto ekvivalent pomoći koja je dodijeljena takvom pravnom licu.
- (12) U skladu sa načelima kojima se vode pomoći koje su obuhvaćene članom 107 stav 1 Ugovora, za *de minimis* pomoći trebalo bi smatrati da su dodijeljene u trenutku kada je na pravno lice preneseno zakonsko pravo da primi pomoć u skladu sa važećim nacionalnim pravnim sistemom.
- (13) Kako bi se spriječilo zaobilaženje maksimalnih intenziteta pomoći koji su utvrđeni različitim instrumentima Unije, *de minimis* pomoći se ne smiju kumulirati sa državnom pomoći u odnosu na iste opravdane troškove ako bi takva kumulacija za posljedicu imala intenzitet pomoći koji bi bio veći od onog koji je utvrđen u posebnim okolnostima svakog slučaja uredbom o grupnom izuzeću ili odlukom koju je usvojila Komisija.
- (14) Ova Uredba ne smije ograničiti primjenu Uredbe (EZ) br. 1998/2006 na pravna lica koji pružaju usluge od opšteg ekonomskog interesa. Državama članicama treba prepustiti da se u slučaju pomoći koja se dodjeljuje za pružanje usluga od opšteg ekonomskog interesa pozovu na ovu Uredbu ili na Uredbu (EZ) br. 1998/2006.
- (15) Sud pravde je u presudi u predmetu Altmark⁷, utvrdio niz uslova koji moraju biti ispunjeni kako naknada za pružanje usluge od opšteg ekonomskog interesa ne bi predstavljala državnu pomoć. Ti uslovi garantuju da naknada ograničena na neto troškove nastale od strane efikasnih pravnih lica za pružanje usluge od opšteg ekonomskog interesa ne predstavlja državnu pomoć u smislu člana 107 stav 1 Ugovora. Naknada koja prelazie te neto troškove predstavlja državnu pomoć koja se može proglasiti kompatibilnom na osnovu važećih pravila Unije. Kako bi se izbjeglo da se ova Uredba primjenjuje sa ciljem zaobilaženja uslova koji su navedeni u presudi Altmark, i kako bi se izbjegao uticaj na trgovinu zbog kumuliranja *de minimis* pomoći koja se dodjeljuje u skladu sa ovom Uredbom sa ostalim naknadama za istu uslugu od opšteg ekonomskog interesa, *de minimis* pomoć ne smije se kumulirati ni sa jednom drugom naknadom u odnosu na istu uslugu

⁴ SL L 7, 11.1.2012., str. 3.

⁵ Predmet C-456/00 Francuska Republika protiv Komisije Evropskih zajednica [2002] I-11949.

⁶ SL C 244, 1.10.2004., str. 2.

⁷ Predmet C-280/00 Altmark Trans GmbH and Regierungspräsidium Magdeburg protiv Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH, and Oberbundesanwalt beim Bundesverwaltungsgericht [2003] Izvješća Europskog suda I-7747.

od opšteg ekonomskog interesa, bez obzira predstavlja li ona državnu pomoć u skladu sa presudom u predmetu Altmark ili odgovarajuću državnu pomoć u skladu sa Odlukom 2012/21/EU ili u skladu sa Saopštenjem Komisije – Okvir Evropske unije za državnu pomoć u obliku naknade za javne usluge (2011)⁸. Stoga se ova Uredba ne smije primjenjivati na naknadu primljenu za pružanje usluge od opšteg ekonomskog interesa za koju se dodjeljuju i druge vrste naknada, osim kada je u slučaju te druge vrste naknade riječ o *de minimis* pomoći u skladu sa ostalim *de minimis* propisima i kada se poštuju pravila o kumuliranju pomoći utvrđena u ovoj Uredbi.

- (16) U cilju transparentnosti, jednakog tretmana i pravilne primjene gornje granice za *de minimis* pomoć, sve države članice moraju koristiti istu metodu obračuna. Kako bi se omogućio takav obračun, a u skladu sa važećom praksom u primjeni pravila *de minimis*, iznosi pomoći koji nisu novčane subvencije moraju se preračunati u svoj bruto ekvivalent pomoći. Obračun ekvivalenta pomoći drugih transparentnih vrsta pomoći osim subvencija i pomoći koje se isplaćuju u više rata, zahtijeva upotrebu tržišnih kamatnih stopa važećih u trenutku odobrenja takve pomoći. U cilju jedinstvene, transparentne i jednostavne primjene pravila o državnoj pomoći, tržišnim kamatnim stopama u svrhu ove Uredbe trebalo bi smatrati referentne kamatne stope kako su određene u Saopštenju Komisije o reviziji metode za utvrđivanje referentnih kamatnih i diskontnih stopa.⁹
- (17) U cilju transparentnosti, jednakog tretmana i efikasnog praćenja, ovu Uredbu treba primjenjivati samo na *de minimis* pomoć koja je transparentna. Transparentna pomoć je pomoć za koju je moguće precizno unaprijed izračunati bruto ekvivalent pomoći bez potrebe sprovođenja procjene rizika. Takav precizan obračun može se, na primjer, izračunati za subvencije, subvencionisane kamatne stope i ograničena poreska oslobođenja. Pomoć sadržanu u prilivu svježeg kapitala ne treba smatrati transparentnom *de minimis* pomoći, osim ako ukupan iznos priliva javnog kapitala nije niži od gornje granice *de minimis* pomoći. Pomoć u obliku mjera rizičnog kapitala, kako se navodi u Smjernicama Zajednice o državnoj pomoći za podsticanje ulaganja rizičnog kapitala u mala i srednja pravna lica¹⁰, ne treba se smatrati transparentnom *de minimis* pomoći, osim ako predmetni program pomoći rizičnog kapitala ne predviđa kapital samo do gornje granice za *de minimis* pomoć za svako ciljno pravno lice. Pomoć u obliku zajma bi trebalo smatrati transparentnom *de minimis* pomoći kada je bruto ekvivalent pomoći obračunat na osnovu tržišnih kamatnih stopa važećih u trenutku odobrenja subvencije.
- (18) Pravnu sigurnost treba osigurati za programe jemstava koji ne mogu uticati na trgovinu i narušiti tržišnu konkurenciju i za koje postoji dovoljno podataka kako bi se pouzdano mogli procijeniti svi potencijalni efekti. Stoga, ova Uredba mora prenijeti gornju granicu za *de minimis* pomoći u visini od 500 000 EUR u gornju granicu specifičnu za jemstvo koje se temelji na zagarantovanom iznosu pojedinačnog zajma kojemu je jemstvo namijenjeno. Tu posebnu gornju granicu treba izračunati korištenjem metodologije kojom se procjenjuje iznos državne pomoći uključen u programe jemstava koji pokrivaju zajmove u korist održivih pravnih lica. Metodologija i podaci koji se koriste za obračun posebne gornje granice za jemstva morali bi isključiti pravna lica u poteškoćama kako je navedeno u Smjernicama Zajednice o državnoj pomoći za sanaciju i restrukturiranje pravnih lica u poteškoćama. Ta se posebna gornja granica zato ne bi smjela primjenjivati na pojedinačne pomoći koje se dodjeljuju izvan područja primjene programa koji sadrži jemstva, na pomoći koje se dodjeljuju pravnim licima u poteškoćama, ili na jemstva za transakcije koje nisu zajmovi, kao što su jemstva za transakcije sa kapitalom. Posebnu gornju granicu treba odrediti na osnovu činjenice da uzimajući u obzir najvišu stopu rizika (neto stopu neplaćanja) u visini od 13 %, koja predstavlja najgori mogući scenario za programe koji sadrže jemstva u Uniji, za jemstvo u iznosu do 3 750 000 EUR može se smatrati da ima bruto ekvivalent pomoći koji odgovara iznosu od 500 000 EUR gornje granice *de minimis* pomoći. Te posebne gornje granice trebalo bi koristiti samo za jemstva koja pokrivaju do 80 % zajma. Metodologiju koju Komisija prihvati nakon prijave takve metodologije na osnovu uredbe Komisije u području državnih pomoći, države članice mogu takođe koristiti i u svrhu ocjene bruto ekvivalenta državne pomoći sadržanog u jemstvu, ako se odobrena metodologija izričito odnosi na vrstu jemstava i vrstu predmetnih transakcija za koje su jemstva namijenjena u okviru primjene ove Uredbe.
- (19) Nakon prijave od strane države članice, Komisija može ispitati da li mjera pomoći koja se ne sastoji od subvencije, zajma, jemstva, priliva svježeg kapitala, mjere rizičnog kapitala ili ograničene stope poreskog oslobođenja, dovodi do bruto ekvivalenta pomoći koji ne prelazi gornju granicu *de minimis* pomoći pa stoga može biti obuhvaćena odredbama ove Uredbe.
- (20) Dužnost Komisije je da obezbijedi da se poštuju pravila o državnoj pomoći, a naročito da pomoći koje se dodjeljuju u skladu sa pravilima o *de minimis* pomoći ispunjavaju uslove iz tih pravila. U skladu sa načelom o saradnji utvrđenim u članu 4 stav 3 Ugovora o Evropskoj uniji, države članice treba da olakšaju ispunjenje ovog zadatka uspostavljanjem neophodnih alata kako bi se osiguralo da ukupan iznos *de minimis* pomoći koja se dodjeljuje istom pravnom licu za pružanje usluga od opšteg ekonomskog interesa ne prelazi ukupnu dozvoljenu gornju granicu. U tu svrhu i kako bi se osigurala usklađenost sa odredbama o kumuliranju sa *de minimis* pomoći na osnovu drugih *de minimis* propisa, države članice morale bi, kada dodjeljuju *de minimis* pomoć na osnovu ove Uredbe, da obavijeste predmetno pravno lice o iznosu pomoći i o njenom *de minimis* obilježju pozivajući se na ovu Uredbu. Osim toga, predmetna država članica bi morala, prije dodjele takve pomoći, da od pravnog lica dobije izjavu o drugoj *de minimis* pomoći koje su obuhvaćene ovom Uredbom ili drugim *de minimis* propisima, a koje je pravno lice primilo tokom predmetne fiskalne godine i u prethodne dvije fiskalne godine. Alternativno, država članica treba da ima mogućnost da osigura da se poštuje gornja granice vođenjem centralnog registra.

⁸ SL C 8, 11.1.2012., str. 15.

⁹ SL C 14, 19.1.2008., str. 6.

¹⁰ SL C 194, 18.8.2006., str. 2.

- (21) Ovu Uredbu bi trebalo primjenjivati ne dovodeći u pitanje zahtjeve prava Unije u području javnih nabavki ili dodatnih zahtjeva koji proizlaze iz Ugovora ili iz sektorskog zakonodavstva Unije.
- (22) Ovu Uredbu bi trebalo koristiti za pomoći koje su dodijeljene pravnim licima koji pružaju usluge od opšteg ekonomskog interesa prije njenog stupanja na snagu.
- (23) Komisija namjerava izvršiti reviziju ove Uredbe pet godina nakon njenog stupanja na snagu.

EVROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcionisanju Evropske unije, uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU) 2015/1588 od 13. jula 2015. godine o primjeni člana 107 i 108 Ugovora o funkcionisanju Evropske unije na određene kategorije horizontalnih državnih pomoći¹¹, a posebno njen član 2 stav 1, nakon savjetovanja sa Savjetodavnim odborom za državnu pomoć, budući da:

- (1) U skladu sa Uredbom Komisije (EU) br. 360/2012¹² smatra se da pomoć koja se dodjeljuje pravnim licima za pružanje usluga od opšteg ekonomskog interesa čiji je iznos manji od određenog praga, ne ispunjava sve kriterijume iz člana 107 stav 1 Ugovora, pa je stoga, pod određenim uslovima, izuzeta od obaveze obavještanja iz člana 108 stav 3 Ugovora.
- (2) Uredba (EU) br. 360/2012 prestaje da važi 31. decembra 2020. godine.
- (3) Potrebno je osigurati predvidljivost i pravnu sigurnost te istovremeno pripremiti moguće buduće ažuriranje Uredbe (EU) br. 360/2012 u skladu sa mogućim budućim ažuriranjem Uredbe Komisije (EU) br. 1407/2013¹³.
- (4) Stoga bi najprije trebalo produžiti period primjene Uredbe (EU) br. 360/2012. Zatim bi, u skladu sa Komisijinim Smjernicama za bolju regulativu, trebalo ocijeniti Uredbu (EU) br. 360/2012 i druga pravila o uslugama od opšteg ekonomskog interesa utvrđena u Odluci Komisije od 20. decembra 2011. godine¹⁴, u Komunikaciji Komisije o primjeni pravila Evropske unije o državnoj pomoći na naknadu koja se dodjeljuje za pružanje usluga od opšteg ekonomskog interesa¹⁵ i u Komunikaciji Komisije – Okvir Evropske unije za državne pomoći u obliku naknade za javne usluge (2011.)¹⁶, u mjeri u kojoj se ta pravila primjenjuju na zdravstvene i socijalne usluge. Komisija je već u junu 2019. godine pokrenula evaluaciju tih pravila. Produženjem Uredbe (EU) br. 360/2012 Komisiji bi trebalo omogućiti da uzme u obzir rezultate provjere prikladnosti kojom je obuhvaćena i Uredba (EU) br. 1407/2013. Stoga bi trajanje produženja Uredbe (EU) br. 360/2012 trebalo uskladiti sa trajanjem produženja Uredbe (EU) br. 1407/2013. To bi produženje Komisiji trebalo da omogući da dobije potpuniju sliku o tome kako različiti elementi dvije uredbe zajedno funkcionišu. Vremenski ograničeno produženje trebalo bi da doprinese pružanju pravne sigurnosti pravnim licima kojima je povjerena usluga od opšteg ekonomskog interesa pa ne bi trebalo da dovede do povećanja administrativnog opterećenja jer se mjere naknade koje ne prelaze 500 000 EUR tokom bilo kojeg perioda od tri fiskalne godine dodijeljene pravnim licima koji pružaju usluge od opšteg ekonomskog interesa i dalje neće smatrati državnim pomoći.
- (5) Stoga bi period primjene Uredbe (EU) br. 360/2012 trebalo produžiti za tri godine, odnosno do 31. decembra 2023. godine.
- (6) S obzirom na ekonomske i finansijske posljedice pandemije COVID-19 na pravna lica i kako bi se osigurala usklađenost sa opštim odgovorom politike koji je donijela Komisija, posebno u periodu 2020 – 2021. godine, pravna lica koja su zbog pandemije COVID-19 postali pravna lica u poteškoćama treba da ostanu prihvatljiva u skladu sa Uredbom (EU) br. 360/2012 tokom ograničenog perioda.
- (7) Uredbu (EU) br. 360/2012 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Član 1

Područje primjene i definicije

1. Ova se Uredba primjenjuje na pomoći koje se dodjeljuju pravnim licima koji pružaju usluge od opšteg ekonomskog interesa u smislu člana 106 stav 2 Ugovora.
2. Ova se Uredba ne primjenjuje na:
 - (a) pomoći koje se dodjeljuju pravnim licima koji djeluju u sektorima ribarstva i akvakulture, kako je obuhvaćeno Uredbom (EZ) br. 104/2000¹⁷;
 - (b) pomoći koje se dodjeljuju pravnim licima koji djeluju u primarnoj proizvodnji poljoprivrednih proizvoda;
 - (c) pomoći koje se dodjeljuju pravnim licima koji djeluju u preradi i stavljanju na tržište poljoprivrednih proizvoda, u sljedećim slučajevima:
 - i. kada je iznos pomoći utvrđen na osnovu cijene ili količine tih proizvoda, koji su kupljeni od primarnih proizvođača ili ih predmetna pravna lica stavljaju na tržište;

¹¹ SL L 248, 24.9.2015., str. 1

¹² Uredba Komisije (EU) br. 360/2012 od 25. aprila 2012. godine o primjeni člana 107 i 108 Ugovora o funkcioniranju Evropske unije na de minimis pomoći koje se dodjeljuju pravnim licima koja pružaju usluge od opšteg ekonomskog interesa (SL L 114, 26.4.2012., str. 8.).

¹³ Uredba Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. decembra 2013. godine o primjeni člana 107 i 108 Ugovora o funkcioniranju Evropske unije na de minimis pomoći (SL L 352, 24.12.2013., str. 1.).

¹⁴ Odluka Komisije od 20. decembra 2011. godine o primjeni člana 106 stav 2 Ugovora o funkcioniranju Evropske unije na državne pomoći u obliku naknade za pružanje javnih usluga koja se dodjeljuje određenim pravnim licima kojima je povjereno obavljanje usluga od opšteg ekonomskog interesa, C(2011) 9380, (SL L 7, 11.1.2012., str. 3.).

¹⁵ SL C 8, 11.1.2012., str. 4.

¹⁶ SL C 8, 11.1.2012., str. 15.

¹⁷ SL L 17, 21.1.2000., str. 22.

- ii. kada je pomoć uslovljena njenim djelimičnim ili potpunim prenošenjem na primarne proizvođače;
- (d) pomoći za djelatnosti povezane sa izvozom prema trećim zemljama ili državama članicama, odnosno pomoći koje su u direktnoj vezi sa izvezenim količinama, u svrhu uspostavljanja i djelovanja distributivne mreže ili za druge tekuće izdatke koje su povezane sa izvoznom aktivnošću;
- (e) pomoći uslovljene prednošću upotrebe domaće robe umjesto uvozne robe;
- (f) pomoći koje se dodjeljuju pravnim licima koji djeluju u sektoru uglja, kako je određeno u Odluci Vijeća 2010/787/EU¹⁸;
- (g) pomoći koje se dodjeljuju pravnim licima koji djeluju u području drumskog teretnog prevoza robe za najam ili naknadu;
- (h) pomoći koje se dodjeljuju pravnim licima u poteškoćama.

Ako pravna lica djeluju u sektorima navedenim u tačkama (a), (b), (c) ili (g) iz prvog podstava kao i u sektorima koji nisu isključeni iz područja primjene ove Uredbe, ova se Uredba primjenjuje samo na pomoći dodijeljene u vezi tih drugih sektora ili djelatnosti, pod uslovom da države članice osiguraju da djelatnosti iz isključenih sektora ne uživaju koristi od de minimis pomoći na osnovu ove Uredbe, na odgovarajući način kao što je razdvajanje djelatnosti ili troškova.

2.a Odstupajući od stava 2 tačke (h), ova se Uredba primjenjuje na pravna lica koja nisu bili u poteškoćama na dan 31. decembra 2019. godine, a koji su postala pravna lica u teškoćama u periodu od 1. januara 2020. do 30. juna 2021. godine.

3. Za potrebe ove Uredbe:

- (a) „poljoprivredni proizvodi” označavaju proizvode navedene u Prilogu I u Ugovoru, osim proizvoda ribarstva;
- (b) „prerada poljoprivrednih proizvoda” predstavlja svaki postupak na poljoprivrednom proizvodu nakon kojega proizvod ostaje takođe poljoprivredni proizvod, osim djelatnosti na poljoprivrednom dobru koje su potrebne za pripremu životinjskog ili biljnog proizvoda za prvu prodaju;
- (c) „stavljanje na tržište poljoprivrednih proizvoda” znači imati na zalihi ili izlagati u svrhu prodaje, ponude za prodaju, isporuke ili bilo koji drugi način stavljanja na tržište, osim prve prodaje primarnog proizvođača preprodavcima ili prerađivačima i bilo koje djelatnosti kojom se proizvod priprema za takvu prvu prodaju; prodaja primarnog proizvođača krajnjem potrošaču smatra se stavljanjem na tržište ako se odvija u posebno odvojenim, za to namijenjenim prostorima.

Član 2

Pomoć de minimis

1. Za pomoć koja se dodjeljuje pravnim licima za pružanje usluge od opšteg ekonomskog interesa smatra se da ne ispunjava sve kriterijume iz člana 107 stavka 1 Ugovora pa je stoga izuzeta od obaveze prijave iz člana 108 stav 3 Ugovora, ako ispunjava uslove utvrđene u stavovima 2 do 8 ovog člana.
2. Ukupan iznos *de minimis* pomoći koja se dodjeljuje bilo kojem pravnom licu koji pruža usluge od opšteg ekonomskog interesa ne smije preći 500 000 EUR tokom bilo kojeg perioda od tri fiskalne godine.
Ova se gornja granica primjenjuje nezavisno od oblika *de minimis* pomoći i nezavisno od toga finansira li se pomoć koju dodjeljuje država članica u potpunosti ili djelimično iz sredstava Unije. Vremenski period utvrđuje se na osnovu fiskalnih godina koje pravno lice koristi u predmetnoj državi članici.
3. Gornja granica utvrđena u stavu 2 izražava se u novčanoj subvenciji. Svi korišteni iznosi moraju biti bruto iznosi, što znači, prije odbitka poreza i drugih dažbina. Kada se pomoć dodjeljuje u nekom drugom obliku koji nije subvencija, iznos pomoći je bruto ekvivalent pomoći.
Pomoć koja se plaća u više rata diskontuje se na njenu vrijednost u trenutku dodjele. Kamatna stopa koju je potrebno primijeniti pri diskontovanju je diskontovana kamatna stopa koja se primjenjuje u vrijeme dodjele.
4. Ova se Uredba primjenjuje samo na pomoć za koju je moguće unaprijed tačno izračunati bruto ekvivalent pomoći bez potrebe sprovođenja procjene rizika („transparentna pomoć”). Uz to, posebno treba uzeti u obzir sljedeće:
 - (a) pomoć sadržana u zajmovima smatra se transparentnom *de minimis* pomoći kada se bruto ekvivalent pomoći izračunava na osnovu referentne kamatne stope koja se primjenjuje u vrijeme odobrenja pomoći;
 - (b) pomoć sadržana u prilivu svježeg kapitala ne smatra se transparentnom *de minimis* pomoći, osim ako ukupan iznos priliva javnog kapitala ne prelazi gornju granicu *de minimis* pomoći;
 - (c) pomoć sadržana u mjerama rizičnog kapitala ne smatra se transparentnom *de minimis*, osim ako predmetni program pomoći rizičnog kapitala ne previđa kapital samo do gornje granice *de minimis* pomoći za svako ciljno pravno lice;
 - (d) pojedinačna pomoć koja se pruža u okviru programa koji sadrži jemstva, pravnim licima koji nisu pravna lica u teškoćama, smatra se transparentnom *de minimis* pomoći kada dio zajma koji je pokriven jemstvom, predviđenog u okviru takvog programa pomoći, ne prelazi 3 750 000 EUR po pravnom licu. Ako zajamčeni dio zajma, koji je pokriven jemstvom, predstavlja samo jedan određeni dio ovog najvišeg iznosa, tada je bruto ekvivalent pomoći odnosno tog jemstva odgovarajući dio najvišeg iznosa utvrđenog u stavu 2. Jemstvo ne smije prelaziti 80 % zajma kojem je namijenjeno. Programi pomoći koji sadrže jemstva smatraće se transparentnim i ako:
 - i. je prije implementacije programa prihvaćena metodologija na osnovu koje se izračunava bruto ekvivalent pomoći u jemstvima, nakon što je ta metodologija bila prijavljena Komisiji na osnovu uredbe koju je donijela Komisija u oblasti državne pomoći; i
 - ii. se odobrena metodologija izričito odnosi na vrste jemstva i vrste predmetnih transakcija, kojima su jemstva namijenjena, u okviru primjene ove Uredbe.
5. Kada ukupan iznos *de minimis* pomoći koja je na osnovu ove Uredbe dodijeljena pravnom licu za pružanje usluga od opšteg ekonomskog interesa prelazi gornju granicu utvrđenu u stavu 2, taj iznos ne može uživati pogodnosti iz ove

¹⁸ SL L 336, 21.12.2010., str. 24.

Uredbe, čak ni u dijelu koji ne prelazi tu gornju granicu. U takvom slučaju ova se Uredba, za takvu mjeru pomoći, ne smije koristiti.

6. Pomoć *de minimis* se u skladu sa ovom Uredbom ne smije kumulirati sa državnim pomoćima koje se odnose na iste opravdane troškove ako bi takvo kumuliranje pomoći za posljedicu imalo intenzitet pomoći koji bi prelazio određeni intenzitet pomoći utvrđen u specifičnim okolnostima svakog pojedinog slučaja uredbom o grupnom izuzeću ili odlukom koju je donijela Komisija.
7. Pomoć *de minimis* u skladu sa ovom Uredbom može se kumulirati sa drugim *de minimis* pomoćima na osnovu drugih *de minimis* propisa do gornje granice utvrđene u stavu 2.
8. Pomoć *de minimis* u skladu sa ovom Uredbom ne smije se kumulirati sa nikakvom drugom naknadom u odnosu na istu uslugu od opšteg ekonomskog interesa, bez obzira na to predstavlja li ona državnu pomoć ili ne.

Član 3

Praćenje

1. Ako država članica pravnom licu namjerava dodijeliti *de minimis* pomoć u skladu sa ovom Uredbom, mora obavijestiti pravno lice pisanim putem o predviđenom iznosu pomoći izraženom u bruto ekvivalentu pomoći, o usluzi od opšteg ekonomskog interesa za koju se dodjeljuje i o tome da je riječ o *de minimis* pomoći, uz izričito pozivanje na ovu Uredbu i navođenje njenog naziva i podataka o njoj objavi u Službenom listu Europske unije. Kada se *de minimis* pomoć dodjeljuje različitim pravnim licima na osnovu programa pomoći, a iznosi pojedinačnih pomoći koje se dodjeljuju tim pravnim licima su različiti, predmetna država članica može da izabere da ispuni tu obavezu obavještavajući pravna lica o utvrđenom iznosu koji odgovara najvišem iznosu pomoći koja će se dodijeliti na osnovu tog programa pomoći. U takvom slučaju, taj utvrđeni iznos koristiće se za utvrđivanje poštuje li se gornja granica iz člana 2 stav 2. Prije dodjeljivanja pomoći, država članica takođe dobija izjavu od pravnog lica koje pruža uslugu od opšteg ekonomskog interesa, u pisanom ili elektronskom obliku, o bilo kojoj drugoj *de minimis* pomoći koju je primilo na osnovu ove Uredbe ili na osnovu drugih *de minimis* propisa tokom prethodne dvije fiskalne godine i tekuće fiskalne godine. Država članica dodjeljuje novu *de minimis* pomoć na osnovu ove Uredbe samo nakon što je provjerila da to neće podići ukupan iznos *de minimis* pomoći koje su dodijeljene predmetnom pravnom licu na nivou koji je viši od gornje granice koju predviđa član 2 stav 2, te da su poštovana pravila o kumuliranju pomoći iz člana 2 stavovi 6, 7 i 8.
2. Ako je država članica uspostavila centralni registar *de minimis* pomoći koji sadrži potpune informacije o svim *de minimis* pomoćima koje su dodijeljene pravnim licima koji pružaju usluge od opšteg ekonomskog interesa od strane svih tijela u toj državi članici, prvi podstav stava 1 prestaje sa primjenom od trenutka kada registar obuhvati period od tri godine.
3. Države članice evidentiraju i prikupljaju sve informacije u vezi primjene ove Uredbe. Takve evidencije sadrže sve informacije potrebne kako bi se dokazalo da se poštuju uslovi iz ove Uredbe. Evidencije koje se odnose na pojedinačne *de minimis* pomoći čuvaju se 10 fiskalnih godina od datuma kada je pomoć odobrena. Evidencije koje se odnose na programe *de minimis* pomoći čuvaju se 10 godina od datuma kada je odobrena posljednja pojedinačna pomoć na osnovu takvog programa. Komisija može od predmetne države članice pisanim putem zahtijevati da joj u roku od 20 radnih dana ili u dužem roku koji je naveden u pisanom zahtjevu, dostavi sve informacije koje Komisija smatra potrebnima za ocjenu jesu li se poštovali uslovi iz ove Uredbe, a naročito podatak o ukupnom iznosu *de minimis* pomoći koje je bilo koje pravno lice primilo na osnovu ove Uredbe ili bilo kojeg drugog *de minimis* propisa.

Član 4

Prelazne odredbe

Ova se Uredba primjenjuje na *de minimis* pomoći koje su dodijeljene za pružanje usluga od opšteg ekonomskog interesa prije njenog stupanja na snagu, pod uslovom da takva pomoć ispunjava uslove utvrđene u članu 1 i 2. Svaka pomoć za pružanje usluga od opšteg ekonomskog interesa koja ne ispunjava te uslove ocjenjuje se u skladu sa relevantnim odlukama, okvirima, smjernicama, saopštenjima i obaviještenjima.

Po isteku važenja ove Uredbe, svake *de minimis* pomoć koja ispunjava uslove iz ove Uredbe može se valjano primjenjivati u narednih šest mjeseci.”.

Član 3

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

Broj: 05 – 13709

Podgorica, 6. oktobra 2021. godine

Ministar,
mr **Milojko Spajić**, s.r.

1322.

Sudski savjet, na osnovu člana 101 Zakona o Sudskom savjetu i sudijama ("Sl. list CG", br. 11/15, 28/15 i 42/18), na XX sjednici, održanoj dana 27.09.2021. godine, donio je

IZMJENU OBRAZACA PRAVILA ZA OCJENJIVANJE SUDIJA I PREDSEDNIKA SUDOVA

Član 1

U Prilogu Pravila za ocjenjivanje sudija i predsjednika sudova ("Službeni list CG", br. 75/15,87/21 od 06.08.2021), mijenja se obrazac Stručno usavršavanje tako da sada glasi:

„Stručno usavršavanje (Popunjava se zaokruživanjem određenog rednog broja)

1. Stekao naučno zvanje, osim ako je ova činjenica cijenjena prilikom prethodnog ocjenjivanja osnovom kojeg je sudija već ostvario napredovanje i u periodu ocjenjivanja učestvovao u različitim oblicima stručnog usavršavanja preko obaveznog

”..... **odličan**,

2. učestvovao u različitim oblicima stručnog usavršavanja preko obaveznog..... **dobar**”

3.Sudija učestvovao u obaveznim oblicima edukacije **zadovoljava**,

4. Sudija nije učestvovao u bilo kakvim oblicima edukacije **nezadovoljava**.

Obrazloženje:

Napomena: Navedena izmjena se odnosi na sve obrasce Stručno usavršavanje bez obzira na kojoj strani Obrazaca za Pravila za ocjenjivanje sudija i predsjednika sudova”.

Član 2

Mijenja se obrazac Učestvovanje u različitim stručnim aktivnostima tako da sada glasi:

„Učestvovanje u različitim stručnim aktivnostima

Predavač	Radne grupe/tijela	Stručni radovi	Naučni radovi	Javne rasprave	Okrugli sto	Radionice	Knjige/ publikacije	Ocjena

Napomena: Navedena izmjena se odnosi na sve obrasce Učestvovanje u različitim stručnim aktivnostima bez obzira na kojoj strani Obrazaca za Pravila za ocjenjivanje sudija i predsjednika sudova”.

Broj: 01-5190/21-4
Podgorica, 27.09.2021.godine

Predsjednica
prof. dr **Vesna Simović-Zvicer**, s.r.

1323.

Na osnovu člana 6 stav 1 tačka 9, člana 89 stav 6, člana 90 stav 6, člana 91 stav 7 i člana 93 stav 3 Zakona o vazдушnom saobraćaju („Službeni list CG“, br. 30/12, 30/17 i 82/20), uz prethodnu saglasnost Ministarstva kapitalnih investicija, Agencija za civilno vazduhoplovstvo donijela je

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O DOZVOLAMA I ORGANIZACIJAMA ZA OSPOSOBLJAVANJE KONTROLORA LETENJA

Član 1

U Pravilniku o dozvolama i organizacijama za osposobljavanje kontrolora letenja („Službeni list CG“, br. 29/16 i 88/17) naziv člana 4 mijenja se i glasi „Rokovi za podnošenje zahtjeva za izdavanje dozvole i ovlašćenja, dodatnih i/ili posebnih ovlašćenja“.

U stavu 3 riječi „vršenja provjere stručne osposobljenosti kontrolora za sticanje dozvole kontrolora“ zamjenjuju se riječima „ispunjavanja uslova za izdavanje dozvole“.

Stav 5 mijenja se i glasi:

„(5) Zahtjev za izdavanje ovlašćenja, dodatnih i/ili posebnih ovlašćenja, podnosilac zahtjeva dostavlja najkasnije u roku od 6 mjeseci od dana završenog osposobljavanja.“

Poslije stava 5 dodaje se novi stav 6 koji glasi:

„(6) U slučaju da podnosilac zahtjeva ne dostavi zahtjev u roku iz stava 5 ovog člana, mora ponovo da završi osposobljavanje za ovlašćenje i/ili dodatno ovlašćenje i/ili posebno ovlašćenje, u skladu sa programom i planom osposobljavanja.“

Član 2

U članu 9 riječi „ICAO dokumentom 4444 (PANS-ATM) koji je dostupan na zvaničnoj internet stranici ICAO“ zamjenjuju se riječima „propisom kojim su uređeni način, pravila i postupci letenja vazduhoplova i operativne usluge u vazдушnom saobraćaju“

Član 3

Poslije člana 10 dodaje se novi član 10a koji glasi:

„Važeće dozvole za rad i ovlašćenja, koji su stečeni u državi članici ICAO-a, koja nije članica EASA-e nadležna vlast priznaje ako su zahtjevi na osnovu kojih su izdate isti ili strožiji od zahtjeva propisanih ovim pravilnikom, osim ako nije drugačije utvrđeno bilateralnim ili multilateralnim ugovorima.“

Član 4

U Prilogu 1 u ATCO.C.010 poslije stava (b) dodaje se novi stav (c) koji glasi:

„(c) Period od dvije godine definisan u stavu (b) tačka (1) nadležna vlast može skratiti na najmanje godinu dana, na zahtjev organizacije za osposobljavanje“

Član 5

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“, a primjenjivaće se od 01.12.2021. godine.

Broj: 01/2-040/21-1444/5

Podgorica, 08.10.2021. godine

**Direktor,
Zoran Maksimović, s.r.**

1324.

Na osnovu člana 61 st. 1 i 2 Zakona o državnim službenicima i namještenicima („Službeni list CG“, br. 2/18, 34/19 i 8/21), Vlada Crne Gore je, na sjednici od 7. oktobra 2021. godine, donijela

R J E Š E N j E
O ODREĐIVANJU VRŠITELJKE DUŽNOSTI
GENERALNE DIREKTORICE DIREKTORATA ZA EU INTEGRACIJE,
MEĐUNARODNU SARADNJU I KLIMATSKE PROMJENE U MINISTARSTVU
EKOLOGIJE, PROSTORNOG PLANIRANJA I URBANIZMA

Za vršiteljku dužnosti generalne direktorice Direktorata za EU integracije, međunarodnu saradnju i klimatske promjene u Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma određuje se Jovana Žarić, mr biodiverziteta, dosadašnja vršiteljka dužnosti generalne direktorice, do postavljenja generalnog direktora ovog direktorata u skladu sa zakonom, a najduže do šest mjeseci.

Broj: 04-4632/3

Podgorica, 7. oktobra 2021. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.

1325.

Na osnovu člana 61 st. 1 i 2 Zakona o državnim službenicima i namještenicima („Službeni list CG“, br. 2/18, 34/19 i 8/21), Vlada Crne Gore je, na sjednici od 7. oktobra 2021. godine, donijela

R J E Š E N j E
O ODREĐIVANJU VRŠITELJKE DUŽNOSTI
GENERALNE DIREKTORICE DIREKTORATA ZA RAZVOJ STANOVANJA I
LEGALIZACIJU U MINISTARSTVU EKOLOGIJE, PROSTORNOG
PLANIRANJA I URBANIZMA

Za vršiteljku dužnosti generalne direktorice Direktorata za razvoj stanovanja i legalizaciju u Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma određuje se Radmila Lainović, dipl. pravica, dosadašnja vršiteljka dužnosti generalne direktorice, do postavljenja generalnog direktora ovog direktorata u skladu sa zakonom, a najduže do šest mjeseci.

Broj: 04-4631/3

Podgorica, 7. oktobra 2021. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.

1326.

Na osnovu člana 33 stav 2 Zakona o državnoj upravi („Službeni list CG“, br. 78/18 i 70/21), a u vezi sa članom 59 Zakona o državnim službenicima i namještenicima („Službeni list CG“, br. 2/18, 34/19 i 8/21), Vlada Crne Gore je, na sjednici od 7. oktobra 2021. godine, donijela

R J E Š E N j E
O IMENOVANJU SEKRETKARKE SEKRETARIJATA
ZA ZAKONODAVSTVO

Za sekretarku Sekretarijata za zakonodavstvo imenuje se Slavica Bajić, diplomirana pravica, dosadašnja pomoćnica sekretara Sekretarijata za zakonodavstvo.

Broj: 04-4638/4

Podgorica, 7. oktobra 2021. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.

1327.

Na osnovu člana 34 stav 2 Zakona o državnoj upravi („Službeni list CG“, br. 78/18 i 70/21), a u vezi sa članom 57 stav 2 Zakona o državnim službenicima i namještenicima („Službeni list CG“, br. 2/18, 34/19 i 8/21), Vlada Crne Gore je, na sjednici od 7. oktobra 2021. godine, donijela

R J E Š E N j E
O POSTAVLJENJU POMOĆNICE SEKRETARA
SEKRETARIJATA ZA ZAKONODAVSTVO

Za pomoćnicu sekretara Sekretarijata za zakonodavstvo - rukovoditeljku Sektora za propise iz oblasti društvenih djelatnosti postavlja se Milana Čabarkapa Macanović, magistar pravnih nauka.

Broj: 04-4679/3

Podgorica, 7. oktobra 2021. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.

1328.

Na osnovu člana 34 stav 2 Zakona o državnoj upravi („Službeni list CG“, br. 78/18 i 70/21), a u vezi sa članom 57 stav 2 Zakona o državnim službenicima i namještenicima („Službeni list CG“, br. 2/18, 34/19 i 8/21), Vlada Crne Gore je, na sjednici od 7. oktobra 2021. godine, donijela

R J E Š E N j E
O POSTAVLJENJU POMOĆNIKA SEKRETARA
SEKRETARIJATA ZA ZAKONODAVSTVO

Za pomoćnika sekretara Sekretarijata za zakonodavstvo - rukovodioca Sektora za propise iz oblasti ekonomije i finansija postavlja se Dragoljub Nikolić, dosadašnji vršilac dužnosti pomoćnika sekretara Sekretarijata za zakonodavstvo.

Broj: 04-4681/3

Podgorica, 7. oktobra 2021. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.

1329.

Na osnovu člana 34 stav 2 Zakona o državnoj upravi („Službeni list CG“, br. 78/18 i 70/21), a u vezi sa članom 57 stav 2 Zakona o državnim službenicima i namještenicima („Službeni list CG“, br. 2/18, 34/19 i 8/21), Vlada Crne Gore je, na sjednici od 7. oktobra 2021. godine, donijela

R J E Š E N j E
O POSTAVLJENJU POMOĆNIKA SEKRETARA
SEKRETARIJATA ZA ZAKONODAVSTVO

Za pomoćnika sekretara Sekretarijata za zakonodavstvo - rukovodioca Sektora za propise iz oblasti saobraćaja, turizma, ekologije i poljoprivrede postavlja se Nikola Marković, dosadašnji vršilac dužnosti pomoćnika sekretara Sekretarijata za zakonodavstvo.

Broj: 04-4680/3

Podgorica, 7. oktobra 2021. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.

1330.

Na osnovu člana 61 st. 1 i 2 Zakona o državnim službenicima i namještenicima („Službeni list CG“, br. 2/18, 34/19 i 8/21), Vlada Crne Gore je, na sjednici od 7. oktobra 2021. godine, donijela

R J E Š E N j E
O ODREĐIVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI GENERALNOG DIREKTORA
DIREKTORATA ZA BIOMEDICINU I TRANSPLANTACIJU U MINISTARSTVU
ZDRAVLJA

Za vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za biomedicinu i transplantaciju u Ministarstvu zdravlja određuje se dr Dejan Pavličić, dosadašnji vršilac dužnosti generalnog direktora, do postavljenja generalnog direktora ovog direktorata u skladu sa zakonom, a najduže do šest mjeseci.

Broj: 04-4705/3

Podgorica, 7. oktobra 2021. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.

1331.

Shodno članu 61 st. 1 i 2 Zakona o državnim službenicima i namještenicima („Službeni list CG“, br. 2/18, 34/19 i 8/21), Vlada Crne Gore je, na sjednici od 7. oktobra 2021. godine, donijela

R J E Š E N j E
O PRESTANKU VRŠENJA DUŽNOSTI V. D. GENERALNE DIREKTORICE
DIREKTORATA ZA MEĐUNARODNU SARADNJU U MINISTARSTVU PRAVDE,
LJUDSKIH I MANJINSKIH PRAVA

Lidiji Mašanović, vršiteljki dužnosti generalne direktorice Direktorata za međunarodnu saradnju u Ministarstvu pravde, ljudskih i manjinskih prava, prestaje vršenje navedene dužnosti zaključno sa danom 12. oktobar 2021. godine, zbog isteka vremena od šest mjeseci na koje je određena za vršiteljku dužnosti generalne direktorice ovog direktorata.

Broj: 04-4742/3

Podgorica, 7. oktobra 2021. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.

1332.

Na osnovu člana 61 st. 1 i 2 Zakona o državnim službenicima i namještenicima („Službeni list CG“, br. 2/18, 34/19 i 8/21), Vlada Crne Gore je, na sjednici od 7. oktobra 2021. godine, donijela

R J E Š E N j E
O ODREĐIVANJU VRŠITELJKE DUŽNOSTI
SEKRETARKE MINISTARSTVA
PRAVDE, LJUDSKIH I MANJINSKIH PRAVA

Za vršiteljku dužnosti sekretarke Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava određuje se Andrijana Medojević, dosadašnja vršiteljka dužnosti sekretarke, do postavljenja sekretara ovog ministarstva u skladu sa zakonom, a najduže do šest mjeseci.

Broj: 04-4748/3

Podgorica, 7. oktobra 2021. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.

1333.

Na osnovu člana 61 st. 1 i 2 Zakona o državnim službenicima i namještenicima („Službeni list CG“, br. 2/18, 34/19 i 8/21), Vlada Crne Gore je, na sjednici od 7. oktobra 2021. godine, donijela

R J E Š E N j E
O ODREĐIVANJU VRŠITELJKE DUŽNOSTI GENERALNE DIREKTORICE
DIREKTORATA ZA ZAŠTITU I JEDNAKOST LICA SA INVALIDITETOM U
MINISTARSTVU PRAVDE, LJUDSKIH I MANJINSKIH PRAVA

Za vršiteljku dužnosti generalne direktorice Direktorata za zaštitu i jednakost lica sa invaliditetom u Ministarstvu pravde, ljudskih i manjinskih prava određuje se Aleksandra Popović, dosadašnja vršiteljka dužnosti generalne direktorice, do postavljenja generalnog direktora ovog direktorata u skladu sa zakonom, a najduže do šest mjeseci.

Broj: 04-4743/3

Podgorica, 7. oktobra 2021. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.

1334.

Na osnovu člana 61 st. 1 i 2 Zakona o državnim službenicima i namještenicima („Službeni list CG“, br. 2/18, 34/19 i 8/21), Vlada Crne Gore je, na sjednici od 7. oktobra 2021. godine, donijela

R J E Š E N j E
O ODREĐIVANJU VRŠITELJKE DUŽNOSTI GENERALNE DIREKTORICE
DIREKTORATA ZA IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA U MINISTARSTVU
PRAVDE, LJUDSKIH I MANJINSKIH PRAVA

Za vršiteljku dužnosti generalne direktorice Direktorata za izvršenje krivičnih sankcija u Ministarstvu pravde, ljudskih i manjinskih prava određuje se Nataša Radonjić, dosadašnja vršiteljka dužnosti generalne direktorice, do postavljenja generalnog direktora ovog direktorata u skladu sa zakonom, a najduže do šest mjeseci.

Broj: 04-4745/3

Podgorica, 7. oktobra 2021. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.

1335.

Na osnovu člana 61 st. 1 i 2 Zakona o državnim službenicima i namještenicima („Službeni list CG“, br. 2/18, 34/19 i 8/21), Vlada Crne Gore je, na sjednici od 7. oktobra 2021. godine, donijela

R J E Š E N j E
O ODREĐIVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI GENERALNOG DIREKTORA
DIREKTORATA ZA PRAVOSUĐE U MINISTARSTVU PRAVDE, LJUDSKIH I
MANJINSKIH PRAVA

Za vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za pravosuđe u Ministarstvu pravde, ljudskih i manjinskih prava određuje se mr Momir Jauković, dosadašnji vršilac dužnosti generalnog direktora, do postavljenja generalnog direktora ovog direktorata u skladu sa zakonom, a najduže do šest mjeseci.

Broj: 04-4747/3

Podgorica, 7. oktobra 2021. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.

1336.

Na osnovu člana 61 st. 1 i 2 Zakona o državnim službenicima i namještenicima („Službeni list CG“, br. 2/18, 34/19 i 8/21), Vlada Crne Gore je, na sjednici od 7. oktobra 2021. godine, donijela

R J E Š E N j E
O ODREĐIVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI GENERALNOG DIREKTORA
DIREKTORATA ZA SARADNJU SA VJERSKIM ZAJEDNICAMA U
MINISTARSTVU PRAVDE, LJUDSKIH I MANJINSKIH PRAVA

Za vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za saradnju sa vjerskim zajednicama u Ministarstvu pravde, ljudskih i manjinskih prava određuje se Dragan Radović, diplomirani pravnik, do postavljenja generalnog direktora ovog direktorata u skladu sa zakonom, a najduže do šest mjeseci.

Broj: 04-4744/3

Podgorica, 7. oktobra 2021. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.

1337.

Na osnovu člana 61 st. 1 i 2 Zakona o državnim službenicima i namještenicima („Službeni list CG“, br. 2/18, 34/19 i 8/21), Vlada Crne Gore je, na sjednici od 7. oktobra 2021. godine, donijela

R J E Š E N j E
O ODREĐIVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI GENERALNOG DIREKTORA
DIREKTORATA ZA KRIVIČNO I GRAĐANSKO ZAKONODAVSTVO U
MINISTARSTVU PRAVDE, LJUDSKIH I MANJINSKIH PRAVA

Za vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za krivično i građansko zakonodavstvo u Ministarstvu pravde, ljudskih i manjinskih prava određuje se Božidar Čarmak, dosadašnji vršilac dužnosti generalnog direktora, do postavljenja generalnog direktora ovog direktorata u skladu sa zakonom, a najduže do šest mjeseci.

Broj: 04-4746/3

Podgorica, 7. oktobra 2021. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.

1338.

Na osnovu člana 15 stav 2 Uredbe o Vladi Crne Gore („Službeni list CG“, br. 80/08, 14/17 i 28/18), Vlada Crne Gore je, na sjednici od 7. oktobra 2021. godine, donijela

R J E Š E N j E
O IMENOVANJU SAVJETNIKA PREDsjedNIKA
VLADE CRNE GORE - RUKOVODIOCA SLUŽBE ZA ODNOS E S JAVNOŠĆU

Za savjetnika predsjednika Vlade Crne Gore - rukovodioca Službe za odnose s javnošću imenuje se Nikola Zečević, MSc političkih nauka.

Broj: 04-5092/2

Podgorica, 7. oktobra 2021. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.

1339.

Na osnovu člana 267, a shodno članu 108 stav 3, članu 133 stav 1 tačka 4 i članu 171 stav 1 tačka 1 Zakona o privrednim društvima („Službeni list CG“, broj 65/20) i člana 26 Statuta Hotelsko turističkog preduzeća „Miločer“ društvo sa ograničenom odgovornošću, Budva („Službeni list CG“, br. 63/15 i 53/20), Vlada Crne Gore je, na sjednici od 7. oktobra 2021. godine, donijela

R J E Š E N j E
O RAZRJEŠENJU ODBORA DIREKTORA
HTP „MILOČER“ D.O.O. BUDVA

Razrješava se Odbor direktora HTP „Miločer“ d.o.o. Budva, zbog isteka mandata, u sastavu:

- Milena Radulović, specijalista turističkih nauka, članica,
- Ana Todorović, dipl.ing.arhitekture, članica i
- Branko Medigović, dipl. ekonomista, član.

Broj: 04-4543/2

Podgorica, 7. oktobra 2021. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.

1340.

Na osnovu člana 267, a shodno članu 108 stav 3, članu 133 stav 1 tačka 3 i članu 171 stav 7 Zakona o privrednim društvima („Službeni list CG“, broj 65/20) i člana 26 Statuta Hotelsko turističkog preduzeća „Miločer“ društvo sa ograničenom odgovornošću, Budva („Službeni list CG“, br. 63/15 i 53/20), Vlada Crne Gore je, na sjednici od 7. oktobra 2021. godine, donijela

R J E Š E N j E
O IMENOVANJU ODBORA DIREKTORA
HTP „MILOČER“ D.O.O. BUDVA

Imenuje se Odbor direktora HTP „Miločer“ d.o.o. Budva, u sastavu:

- Đorđije Vujović, dipl. pravnik, član,
- Vladimir Lekić, BSc menadžera u turizmu, član i
- Ana Samardžić, dipl. inženjer arhitekture, članica.

Broj: 04-4803/2

Podgorica, 7. oktobra 2021. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.

1341.

Na osnovu člana 47 stav 1, a u vezi sa članom 25 tač. 5 i 6 Zakona o kulturi („Službeni list CG“, br. 49/08, 16/11 i 38/12), Vlada Crne Gore je, na sjednici od 7. oktobra 2021. godine, donijela

R J E Š E N j E
O RAZRJEŠENJU POSLOVNOG DIREKTORA JAVNE USTANOVE MUZIČKI
CENTAR CRNE GORE

Razrješava se Željko Šofranac dužnosti poslovnog direktora Javne ustanove Muzički centar Crne Gore prije isteka mandata, zbog postojanja osnova iz člana 25 tač. 5 i 6 Zakona o kulturi.

Broj: 04-4799/2

Podgorica, 7. oktobra 2021. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.

1342.

Na osnovu člana 47 stav 1 Zakona o kulturi („Službeni list CG“, br. 49/08, 16/11 i 38/12), Vlada Crne Gore je, na sjednici od 7. oktobra 2021. godine, donijela

R J E Š E N J E
O IMENOVANJU POSLOVNE DIREKTORICE JAVNE USTANOVE MUZIČKI
CENTAR CRNE GORE

Za poslovnu direktoricu Javne ustanove Muzički centar Crne Gore imenuje se Isidora Damjanović, magistar medija i umjetnosti.

Broj: 04-4800/2

Podgorica, 7. oktobra 2021. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.

1343.

Na osnovu člana 47 stav 1, a u vezi sa članom 27 stav 3 tačka 3 Zakona o kulturi („Službeni list CG“, br. 49/08, 16/11 i 38/12), Vlada Crne Gore je, na sjednici od 7. oktobra 2021. godine, donijela

R J E Š E N j E
O RAZRJEŠENJU UMJETNIČKE DIREKTORICE JAVNE USTANOVE MUZIČKI
CENTAR CRNE GORE

Razrješava se Mirka Šćepanović dužnosti umjetničke direktorice Javne ustanove Muzički centar Crne Gore prije isteka mandata, zbog postojanja osnova iz člana 27 stav 3 tačka 3 Zakona o kulturi.

Broj: 04-4801/2

Podgorica, 7. oktobra 2021. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.

1344.

Na osnovu člana 47 stav 1 Zakona o kulturi („Službeni list CG“, br. 49/08, 16/11 i 38/12), Vlada Crne Gore je, na sjednici od 7. oktobra 2021. godine, donijela

R J E Š E N J E
O IMENOVANJU UMJETNIČKE DIREKTORICE JAVNE USTANOVE MUZIČKI
CENTAR CRNE GORE

Za umjetničku direktoricu Javne ustanove Muzički centar Crne Gore imenuje se mr Mirjana Živković, docent za oblast muzička umjetnost na Fakultetu dramskih umjetnosti na Cetinju.

Broj: 04-4802/2

Podgorica, 7. oktobra 2021. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.

1345.

Shodno članu 35 Zakona o državnoj upravi („Službeni list CG“, br. 78/18 i 70/21), a u vezi sa članom 60 stav 1 alineja 5 Zakona o državnim službenicima i namještenicima („Službeni list CG“, br. 2/18, 34/19 i 8/21), Vlada Crne Gore je, na sjednici od 7. oktobra 2021. godine, donijela

R J E Š E N j E
O RAZRJEŠENJU DIREKTORA DRŽAVNOG ARHIVA

Razrješava se Saša Tomanović dužnosti direktora Državnog arhiva, prije isteka mandata.

Broj: 04-4804/2

Podgorica, 7. oktobra 2021. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.

1346.

Na osnovu člana 61 st. 1 i 2 Zakona o državnim službenicima i namještenicima („Službeni list CG“, br. 2/18, 34/19 i 8/21), Vlada Crne Gore je, na sjednici od 7. oktobra 2021. godine, donijela

R J E Š E N j E
O ODREĐIVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI
DIREKTORA DRŽAVNOG ARHIVA

Za vršioca dužnosti direktora Državnog arhiva određuje se Danilo Mrvaljević, diplomirani pravnik, do imenovanja direktora Državnog arhiva u skladu sa zakonom, a najduže do šest mjeseci.

Broj: 04-4805/2

Podgorica, 7. oktobra 2021. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.

1347.

Po izvršenom sravnjenju sa izvornim tekstom utvrđeno je da se u tekstu Odluke o visini parametara za utvrđivanje naknada za pružanje audiovizuelnih medijskih usluga („Službeni list Crne Gore”, br. 104/21) potkrala greška, pa se daje

ISPRAVKA
ODLUKE O VISINI PARAMETARA ZA UTVRĐIVANJE NAKNADA ZA PRUŽANJE
AUDIOVIZUELNIH MEDIJSKIH USLUGA
„Službeni list Crne Gore”, br. 104/21

U preambuli umjesto „Finansijskog plana Agencije za elektronske medije za 2021. godinu (br. 01-1027 od 25.09.2020.g.)“ treba da stoji „Finansijskog plana Agencije za elektronske medije za 2022. godinu (br. 01-1030 od 27.09.2021.g.)”.

Broj: 01 – 1054

Podgorica, 1.10.2021.godine

Savjeta Agencije za elektronske medije

Predsjednik,

dr **Branko Bošković**, s.r